



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023



NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DER INSTITUT D'ARAN



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Índex de continguts

TÍTOL I.	INTRODUCCION	3
TÍTOL II.	CONCRECION DES PREVISIONS DETH PROJÈCTE EDUCATIU	3
Capítol 1.	Entà orientar era organizacion pedagogica	3
Capítol 2.	Entà orientar eth rendiment de compdes ath Consell Escolar dera gestion deth PEC	4
Capítol 3.	Aprovacion, revision e actualitzacion deth PEC	4
TÍTOL III.	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE GOVÈRN E DE COORDINACION DETH CENTRE	5
Capítol 1.	Òrgans unipersonaus de direccion	5
Capítol 2.	Òrgans collegiats de participació	5
Capítol 3.	Equipa directiva	10
Capítol 4.	Òrgans unipersonaus de coordinacion	10
TÍTOL IV.	ORGANIZACION PEDAGOGICA DETH CENTRE	17
Capítol 5.	Organitzacion deth professorat	17
Capítol 6.	Equipes docentes de cors	17
Capítol 7.	Els Departaments didactics	18
Capítol 8.	Comissions	19
Capítol 9.	Organizacion des escolans e atencion ara diuersitat en marc d'un sistèma inclusiu	22
Capítol 10.	Atencion ar alumnat acuelhut en programa de tecnificacion	23
Capítol 11.	Accion e coordinacion tutoriau	24
Capítol 12:	Organizacion dera formacion en centres de trabalh (FCT) e FP Dual	28
TÍTOL V.	DE LA CONVIUENÇA EN CENTRE	37
Capítol 13.	Qüestions generaus	37
Capítol 14.	Mesures de promocion dera conviuença	38
Capítol 15.	Mecanismes e formules entara promocion e resolucion de conflictes	38
Capítol 16.	Mediacion escolara	38
Capítol 17.	Drets e deuers des escolans	39
Capítol 18.	Conductes contràries as normes de conviuença deth centre e mesures correctores e sancionadores	41
Capítol 19.	Era assistència a classe	45
Capítol 20.	D'auti	46
TÍTOL VI.	COLLABORACION E PARTICIPACION DES SECTORS DERA COMUNITAT ESCOLARA	48
Capítol 21.	Qüestions generaus	48
Capítol 22.	Informacion as familhes	48
Capítol 23.	Associacion de mares i pares d'alumnes (AMPAs)	49



CÒDI: NOFC
REVISIÓ 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 1 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIÓNAEMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Capítol 24.	Alumnes delegats. Consell de participacion.....	49
Capítol 25.	D'auti òrgans e procediments de participacion	50
Capítol 26.	Carta de compromís educatiu.....	50
TÍTOL VII.	FONCIÓNAEMENT DETH CENTRE	50
Capítol 27.	Entrades e gessudes deth centre.....	50
Capítol 28.	Visites des pairs.....	51
Capítol 29.	Activitats complementàries e extraescolares.....	51
Capítol 30.	Vigilància en pati.....	53
Capítol 31.	Oraris deth centre	54
Capítol 32.	Utilizacion des recursi materiaus	54
Capítol 33.	Actuacions en casi d'absentisme der alumnat	54
Capítol 34.	Seguretat, igiene e salut	55
Capítol 35.	Des queishes e reclamacions.....	55
Capítol 36.	Actuacions en cas de queishes sobre la prestacion de servici que qüestionin l'exercici professional del personal del centre.	56
Capítol 37.	Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs.	56
TÍTOL VIII.	SERVEIS ESCOLARS.....	56
Capítol 38.	Serveis escolars.....	56
Capítol 39.	Servei de menjador.....	56
Capítol 40	Servei de transport escolar.....	57
Capítol 41.	Altres serveis del centre.	57
TÍTOL IX.	DE LA DOCUMENTACIÓ ACADÈMICO-ADMINISTRATIVA	58
Capítol 42.	Gestió econòmica.....	58
Capítol 43.	Gestió acadèmica i administrativa.....	58
Capítol 44.	Deth personau docent	58
Capítol 46.	D'auti.....	67
TÍTOL X.	REFERENTS NORMATIUS	67
TÍTOL XI.	ANNEXES.....	69
TÍTOL XII.	CONTRÒL DE CAMBIS	71



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 2 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

TÍTOL I. INTRODUCCION

Ena elaboracion des NOFC (normes d'Organizacion e Foncionament deth Centre) i an intervengut es diuèrsi estament d'aguest Centre que se tròben representadi en sòn Conselh Escolar. Son obligadi ath sòn compliment toti es membres des differenti estament deth Centre. Serà obligacion dera equipa directiva eth complir e hèr a complir aguestes NOFC.

Es contenguts d'aguest NOFC poderàn variar en fucion des modificacions legaus que se poguen produsir.

TÍTOL II. CONCRECION DES PREVISIONS DETH PROJÈCTE EDUCATIU

Capítol 1. Entà orientar era organizacion pedagogica

Er Institut d'Aran ei un centre public depenent deth Departament d'Ensenhament dera Generalitat de Catalonha que se creèc er an 1985.

S'impartissen es ensenhamant dera ESO, Bachelierat, Cicles Formatius de Grad Mieis de Gestions administrativa (GAD) e de Guia en mèdi naturau e temps de leure. Tanben se realize, eth Cicle Formatiu de Grad Superior d'Animacion d'Activitats Fisiques e Esportives.

Er encastre d'accion deth Centre qu'ei era Val d'Aran, qu'a ua identitat culturau e lingüistica fòrça definida. Totun, eth territori se caracterize peth sòn potenciau de léser e torisme actiu, eth quau ei eth sòn fondament economic, amassa damb eth sector dera bastenda e des empreses de servicis.

En aguest centre, era activitat educativa a coma finalitat basica eth plen desenvolopament dera personalitat der escolan/a, era formacion enes drets e libertats fundamentaus e er exercici dera tolerància e dera libertat laguens des principis civics e democratics dera conviuència, atau com era premanida entà participar activament ena vida sociau e culturau deth territori.

Objectius deth centre:

- 1.- Garantir era coneishençà der aranés, eth catalan e eth castelhan, en tot estimular e en tot respectar eth sòn usatge coma lengües de relacion e aprendissatge per part dera comunitat educativa.
- 2.- Garantir era orientacion escolara e professionau des escolans, de sòrta que poguen escuelher d'acòrd damb es sues aptituds e interèssi professionaus.
- 3.- Utilizar es metodologies adequades e es naues tecnologies pr'amor qu'es coneishences aquerides s'assimilen de forma significativa.
- 4.- Promòir era participacion e collaboracion de toti es sectors implicadi en procès educatiu.
- 5.- Potenciar era cultura, e er aqueriment d'un bagatge umanistic fundamentau ena formacion integrau des personnes.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 3 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Valors:

- 1.- Educar en respècte d'un madeish, as auti e ar entorn escolar, pr'amor d'arténher es condicions de trabalh e de conviuença adequada.
- 2.- Educar entara egalitat, sense cap de sòrta de discriminacion, en tot fomentar era diuersitat.
- 3.- Implicar es escolans er era coneishençà deth medi ambient.
- 4.- Favorir era percepcion e era coneishençà der entorn coma encastre mès immediat d'analisi, d'integracion e de dubertura ara realitat.
- 5.- Fomentar eth respècte ara diuersitat, etnica, culturau , ideologica e religiosa.
- 6.- Considerar era diuersitat der alumnat, en tot auer presentes es diferentes coneishences, capacitats e adreties.
- 7.- Promòir era salut coma aspècte fonamentau ena formacion dera persona.

Vision

Er Institut d'Aran ei er institut deth territòri e cerque de dar un servici excellent e de qualitat ara sua joenessa.

Er Institut vò èster un motor educatiu e culturau deth territòri, e per açò volem favorir era collaboracion damb es familhes e es institucions.

Era situacion geografica hè qu'es naues tecnologies poguen èster eth principau veïcul de desenvolopament entara comunitat educativa.

Pensam que cau fomentar un climat que favorisque era inclusión sociau, er estudi e eth desenvolopament integratu des escolans, en marc de bona conviuença en centre.

Es caracteristiques culturaus, e identitàries dera comarca determinen qu'era vision qu'auem deth centre se focalize en crear ua escòla dubèrta, inclusiva, damb mercat caractèr ecologic, promotora dera salut, e a on es naues tecnologies agen un papèr fonamentau enes prètzhèts d'ensenhamant aprendissatge. Totun, un autre aspècte a destacar a d'ester era implementació d'un projècte lingüistic en aguest entorn plurilingüe e pluriculturau.

Capítol 2. Entà orientar eth rendiment de compdes ath Conselh Escolar dera gestion deth PEC

En prumèr Conselh Escolar deth cors se rendissen compdes dera gestion deth PEC. Per aguest motiu era Equipa Directiva a de presentar era MAI, damb es indicadors restacadi damb eth rendiment educatiu e eth grad de satisfaccion des grops d'interès, entre d'auti que se podèren considerar d'interès.

Capítol 3. Aprovacion, revision e actualitzacion deth PEC.

Es propòstes de cambiament en PEC poderàn vier derivades des diferentes equipes d'ensenhamant e/o es departament didactics. S'avalorarà era acceptacion dera propòsta ena Comission Pedagogica e/o en Claustre de professors e s'aprovaràn, se cau, en Conselh Escolar.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 4 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.

TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE GOVERN E DE COORDINACION DETH CENTRE

Es òrgans de govèrn deth centre son de dus tipes:

1. Unipersonaus
 2. Collegiat

Capítol 1. Òrgans unipersonaus de direcció..

Es òrgans unipersonaus de govèrn del Institut d'Aran son:

1. Director/a
 2. Cap d'estudis
 3. Secretari/a
 4. Coordinador/a pedagogic

Es foncions des Òrgans unipersonaus vien determinades pera norma en vigor.

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació.

Son òrgans collegiats de govern del Institut d'Aran:

1. Eth Conselh Escolar
 2. Eth Claustre de professors/es
 3. Eth Conselh de Direcció

a.- Conselh Escolar.

a. Consell Escolar:
1.- Eth conselh escolar deth centre ei er òrgan de reunion dera comunitat escolara en govèrn des instituts e er òrgan de programacion, seguiment e avaloracion generau des sues activitats.

Son competéncies deth conselh escolar:

1. Aprovar es directritz es entara elaboracion deth projècte educatiu der institut, e avalorar-ne eth compliment.
 2. Formular propòstes ath Claustre e ath Director/a der institut, en encastre des respectives competéncias, sus era planificacion, organizacion e funcionament des sues activitats e servicis, era sua collaboracion damb d'auti centres d'ensenhamant, entitats e organismes, e era melhora dera conviuènça.
 3. Aprovar era creacion de d'auti òrgans de coordinacion der institut e assignar-les competéncias, sense perjudici des foncions des òrgans de coordinacion preexistenti.
 4. Nomenar eth referent de coeducacion deth centre.
 5. Decidir sus era admission d'escolans/es, laguens der encastre dera normatiua vigenta.
 6. Aprovar eth pressupòst deth centre, her-ne eth seguiment e aprovar-ne era liquidacion.
 7. Aprovar es NOF deth centre.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 5 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
**Aquest document pot quedar obsolet
una vegada imprès.**



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

8. Resòlver es conflictes e impausar es correctius, damb objectius pedagogics, en matèria de conviuència e disciplina d'escolans/es, cossent damb es normes que regulen es sòns drets e deuers.
9. Elaborar es directritzess entara programacion e eth desenvolopament des activitats escolares complementàries, des activitats extraescolares e servicis, se cau, damb era collaboracion des associacions de pairs d'escolans/es. Aprovar-ne era programacion e avvalorar-ne era execucion.
10. Avalorar e aprovar era programacion generau deth centre que, damb caractèr annau, elabòre er equip directiu.
11. Avalorar e aprovar era memòria annau d'activitats deth centre.
12. Establir es critèris sus era participacion deth centre en activitats culturals, esportives e recreatives, atau coma aqueres accions assistenciaus as quaus eth centre pòt prestar era sua collaboracion, escotades es associacions de pairs e es associacions d'escolans/es.
13. Promòir era optimizacion der usatge des installacions e materiau escolar, e era sua renovacion, atau coma velhar entara sua conservacion.
14. Analisar e valorar eth funcionament generau deth centre, era evolucion deth rendiment escolar e elaborar un informe que s'includís ena memòria annau.
15. Era convocatòria d'un Conselh Escolar tostemp serà establida peth sòn President, o quan ua minima d'un tèrc des sòns membres sollicite era convocacion ath President/a mejançant un escrit motivat.
16. Quinsevolha auta foncion que li sigue atribuïda per dispausicion deth Departament d'Ensenhament

2.- Eth Conselh Escolar der Institut d'Aran ei format per:

1. Eth director/a der institut, que n'ei eth president.
2. Eth secretari/a der institut, que hè de secretari/a deth conselh, damb veu e sense vòt.
3. Eth cap d'estudis.
4. Ueut representants deth professorat trigadi peth claustre de professors/es.
5. Un còssso o representant der Ajuntament de Vielha e Mijaran.
6. Quate representants des pairs trigadi entre eri.
7. Un designat pera Associacion de Pairs d'escolans/es mès representativa, cossent damb eth sòn nombre d'associats.
8. Quate representants des escolans/es trigadi entre eri.
9. Un representant deth personau d'administracion e servicis deth centre.
10. Un representant dera SIEI (atencions educatives especiales)
11. Un representant deth mon empresariau

3.-Laguens deth Conselh Escolar se constituís era comission economica, integrada pes membres que seguissen:

- Eth director/a, que la presidís.
- Eth secretari/a.
- Un representant des professors/es.
- Un representant des pairs d'escolans/es.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 6 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCTIONAMENT DETH CENTRE


Data de control
09/10/2023

- Un representant des escolans/es.

Era comission economica a es competéncies qu'expressament li delègue eth conselh escolar.

4.-Laguens deth conselh escolar se constituís tanben era comission de conviuència integrada pes membres que seguissen:

- Eth director.
- Eth cap d'estudis.
- Un representant des professors/es.
- Un representant des escolans/es.
- Un representant des pairs.



Es foncions d'aguesta comission son:

1. Qualificar provisoriament e respóner es possibles reclamacions des escolans.
2. Aplicar sancions per fautes lèus o grèus de disciplina.
3. Informar ath conselh de totes es sues actuacions.
4. Son foncions, en generau, d'aguestes comissions estudiar aspèctes der ambit deth conselh que se les solliciten o considèren avient aportar, informar-ne ath conselh e presentà'i prepauses, atau coma desenvolopar es prètzòs qu'eth conselh les encomane.
5. Es foncions d'aguesta comission son totes aqueres que se desprenden deth Decrèt 279/2006, de 4 de junhsèga, sus drets e deuers de l'alumnat e regulacion dera conviuència en centres educatius non universitaris de Catalonha (DOGC num. 4670). Cau rebrembar era derogacion parcial (art. 4 i Títol IV) peth Decret 102/2010, d'autonomia des centres educatius.

5.-Eth conselh escolar s'amassarà preceptiuament cada tres mesi, ar inici e finau deth cors academic e tostemp que lo convòque eth president o ac sollicite aumens un tèrc des sòns membres.

6.-Era condicion de membre elècte deth conselh escolar deth centre s'aquerís per quate ans. Cada dus ans se renòve era mitat des membres representants deth sector d'escolans/es, pairs d'escolans/es e professors, sense perjudici que se curbisquen d'immediat es vacants que se produsiquen.

7.-Un còp acabadi aguesti procèssi electoraus, se constituís eth conselh escolar deth centre en termini de quinze dies a compdar dera darrèra eleccio e se procedís ara formacion dera comission economica e era comission de conviuència, e d'autres que poguen èster de besonh..

8.-Eth secretari/a deth conselh lheuarà acta dera constitucion e la liurarà ara delegacion territoriau corresponenta deth Departament d'Ensenhament, degudament visada peth director/a. Atau madeish eth secretari/a deth conselh lheuarà acta de cada session, era quau, un còp aprovada, passarà a formar part dera documentacion generau deth centre en aplicatiu de gestion Isotools.

9.-Se se produsís ua vacant en sector de pairs e/o escolans/es deth conselh escolar, aguesta serà aucupada peth membre de cada sector qu'age obtengut mès vòts dempús deth darrèr trigat. Se non i a



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 7 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

candidats ena lista se pòt demanar voluntaris per corrèu electronic entà determinar per sorteig eth membre dessignat.

S'era vacant se produsís en sector de professors/es, se procedís a ua nauèra votacion en claustre de professorat. Entath PAS, se realizarà tanben votacion entà escuelher un membre, peth que rèste de temps dera persona que cause baisha. Entara rèsta, mon empresariau e ajuntament, se tornarà a demanar designacion ar estament correspondent.

10.- Entad autes situacions en procès electorau ath Conselh escolar non recuelhudes en aguestes NOF, calerà referenciar-se ena norma en vigor.

b.- Claustre deth professorat.

Eth claustre de professors/es ei er òrgan pròpi de participacion d'aguesti ena gestion e era planificacion educatives der institut. Ei integrat pera totalitat des professors/es que i prèsten servicis e lo presidís eth director/a.

Coma membres deth claustre de professors/es, aguesti seràn alectors e elegibles enes eleccions de representants dels professors/es ath conselh escolar deth centre. Coma membres deth conselh escolar deth centre pòden èster membres des comissions constituïdes laguens d'eth.

Son foncions deth claustre de professors/es:

1. Formular propòstes ath Conselh Escolar e ath Director/a der institut, en encastre des respectives competéncies, sus era elaboracion deth projècte educatiu, era planificacion, organizacion e fonctionament des activitats e servicis, era collaboracion damb d'auti centres d'ensenhamant, entitats e organismes, e era melhora dera conviuència.
2. Establir critèris entara elaboracion deth projècte curricular deth centre, aprovar-lo, avalorar era aplicacion e decidir es possibles modificacions.
3. Informar e aportar propòstes ath conselh escolar e ar equip directiu sus era organizacion e era programacion generau deth centre, e entath desenvolopament des activitats escolares complementàries e des extraescolares.
4. Trigar es sòns representants en conselh escolar deth centre i ena Comission de seleccion de Director/a.
5. Conéisher es candidatures ara direccion e es programes presentadi pes candidats.
6. Establir es critèris entara accion tutoriau e entara orientacion educativa, academica e professionau des escolans, e avalorar era aplicacion.
7. Ésser informat des propòstes de nomenament e cessament des òrgans de govèrn der institut.
8. Emeter informe favorable sus era prepausa de creacion d'auti òrgans de coordinacion abans qu'eth director/a la presente ath conselh escolar deth centre.
9. Conéisher es acòrds qu'adòpte eth Conselh Escolar.
10. Promòir iniciatives en ambit dera experimentacion e era investigacion pedagogiques, e en dera formacion deth professorat der institut.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 8 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.

11. Analisar e avalorar eth funcionament generau der institut e era evolucion des sòns resultats educatius e academics.
 12. Aportar ath conselh escolar deth centre critèris e prepauses entara elaboracion des NOF.
 13. Èster informat des conflictes qu'altèren era conviuença en Institut, e dera sua prevencion e correcccion.
 14. Aportar ar equip directiu critèris pedagogics sus distribucion orària deth plan d'estudis deth centre, er usatge racionau der espaci escolar comun e der equipament didactic en generau.
 15. Analisar e valorar es informes e avaloracions realizadi pes òrgans competents der Institut o administracion educativa e eth funcionament deth madeish Institut e es sòns resultats educatius e academics.
 17. Quinsevolha auta que li sigue encomanada per disposicion deth Departament d'Ensenhament.

Es propòstes qu'eth Claustre formule ath Consell Escolar o ath Director/a, an d'aprovar-se democraticament pera majoria des assistents, e les cau precisar enes resultats dera votacion, damb especificacion des vòts particulars, se n'i a, qu'obten era propòsta.

Ei preceptiu qu'eth claustre s'amasse ar inici e ath finau de cada cors escolar, e tanben al finalizar cada trimèstre academic. Eth claustre s'amassarà damb caractèr ordinari, e tostemp que lo convòque eth director/a o quan un mínim d'un tèrc des sòns membres ne sollicite era convocatòria ath director/a mejançant un escrit motivat.

Era assitència ath claustre ei obligatòria entà toti es sòns membres.

Eth secretari/a deth centre lhèue acta de cada session deth claustre, era quau, un còp aprovada, passe a formar part dera documentacion generau deth centre en aplicatiu de gestion.

c.- Eth Conselh de Direcccion.

1. Eth Conselh de Direcccion aurà foncions consultives e d'assessorament entara Direcccion deth Centre.
 2. Eth Conselh de Direcccion serà compausat pes membres dera equipa directiva mès cinc membres trigadi entre eth personau docent qu'age un cargue coordinatiu.
 3. Eth Conselh de Direcccion poderà demanar era assisténcia de bèth membre dera comunitat educativa pr'amor de dar era sua opinion sus ahèrs tractadi. aguesta demana la realizarà eth President deth CdD.
 4. Es professors damb cargue se presentaràn de manèra voluntària e, s'eth nombre de professors que vòlen optar ath CdD ei superior a 5, auràn d'èster trigadi per votacion en sen deth Claustre.
 5. Eth president deth CdD aurà es foncions d'establir e priorizar es tèmes de debat, de travalh e eth cronograma d'actuacions deth cors escolar.
 6. Eth Conselh de Direcccion s'amassarà preceptivament un còp ath trimèstre.
 7. Eth Conselh de Direcccion poderà abilitar espacis presenciaus o virtuaus entath desenvolopament des sòns prètzhèts.





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023


- Eth CdD sse regirà pera normativa que regís toti es òrgans collegiats.

Capítol 3. Equipa directiva.

Es òrgans unipersonaus de govèrn s'amassen setmanaument, o de manera extraordinària, coma equipa directiva, entà coordinar es sues accions.

Capítol 4. Òrgans unipersonaus de coordinacion.

- Es Òrgans unipersonaus de coordinacion son:
 - Caps de departament
 - Coordinador/a d'activitats e servicis escolars
 - Coordinador/a d'educacion segondària obligatòria de 1èr cicle e de 2au cicle
 - Coordinador/a de bachilierat
 - Coordinador/a de cicles formatius
 - Coordinador/a de qualitat
 - Coordinadors de Bachibac
 - Coordinador/a LIC
 - Coordinador/a Digitau
 - Coordinador/a de risques laboraus
 - Coordinador/a de mediacion escolara
 - Coordinador/a del PCEE
 - Coordinador/a de bibliotèca
 - Coordinador entàs escolans deth master de formacion universitària.
- Eth Director deth Centre designarà es òrgans de coordinacion unipersonaus, dempús d'aue escotat es departament didactics e es equipes d'ensenhamant, se cau, e atenint-se ara norma en vigor.
- Es propòstes s'enviaràn ath director pendent eth mes de junh.
- Es actes les cau hèr part dera documentacion generau deth centre e demoraràn susvelhades en aplicatiu de gestion Isotoools.



Eth cap deth departament:

Tanh ath cap deth departament era coordinacion generau des activitats deth departament e era sua programacion e avaloracion.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 10 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control

09/10/2023

Son foncions deth cap de departament:

1. Convocar e presidir es amassades deth departament e hèr-ne era memòria annau.
2. Organizar eth calendari des amassades de departament, prepausar era orde deth dia e liurar es actes de reunió ara rèsta de membres deth departament,
3. Coordinar e supervisar era elaboracion e actualizacion des programacions didactiques, recorsi didactics e element d'avaloracion,
4. Coordinar era fixacion de critèris e continguts dera avaloracion der aprendissatge des d'escolans/s enes airaus e matèries corresponentes.
5. Velhar per establiment dera metodologia e didactica educatives aplicables ena practica docenta.
6. Assegurar era coordinacion pedagogica damb es auti departament.
7. Realizar era acuelhuda e dar supòrt didactic ath professorat de naua incorporacion,
8. Propiciar ena innovacion permanenta laguens deth departament.
9. Velhar pera coérència deth curriculum des airaus e matèries ath long des cicles e etapes.
10. Velhar peth mantiement des installacions pròpies des especialitats deth departament e assessorar sus era aquisicion didactica que les tanh.
11. Collaborar damb era equipa directiva deth centre ena elaboracion, seguiment e avaloracion de projèctes específics restacadi damb eth departament o interdisciplinaris,
12. Collaborar damb era inspeccio educativa ena avaloracion deth professorat deth departament didactic.
13. Aqueries autes que li poguen èster encomanades o atribuïdes peth Departament d'Educacion.

Eth cap de departament aurà de liurar còpia ara Direccio deth centre; e disposar e susvelhar pendent eth cors, basicament, era següenta documentacion:

- a) PCC dera ESO, deth bachelierat e/o des Cicles Formatius. (Programacions, critèris d'avaloracion, seguiment,...)
- b) Actes en Aplicatiu d'assisténcia, a on i reflexarà es acòrds que se prenen en departament.
- c) Inventari deth materiau deth departament qu'aurà de liurar ath Secretari deth centre.

Es coordinadors de cicle:

- 1.- Es coordinadors de cicle depenen dera prefectura d'estudis e dera coordinacion pedagogica.
- 2.- Es coordinadors de cicle son es responsables de velhar pera continuïtat, coérència e correlacion des accions educatives ath long dera educacion segondària obligatòria, deth bachelierat e des cicles formatius, atau com assitir as amassades de tutors e equipes docentes e préner acta.

Coordinacion d'Educacion Segondària Obligatòria.

Els foncions deth coordinador/a d'Educacion Segondària Obligatòria son:

- a) Velhar pera continuïtat, coérència e correlacion des accions educatives ath long dera educacion segondària obligatòria.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 11 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCTIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- b) Coordinar era aplicacion deth Plan d'Accion Tutoriau (PAT) damb es tutors der ESO.
- c) Amiar a tèrme eth seguiment, contròle e assessorament en prètzhet des tutors deth sòn cicle.
- d) Amiar a tèrme eth procès de deteccion e seguiment des casi d'absentisme escolar e comunica'c ath cap d'estudis.
- e) Aconselhar e participar er era elaboracion de recorsi educatius.
- f) Poderàn exercir eth papèr d'instructor disciplinari per encomana deth Director.
- g) Hèr part dera Comission Pedagogica.
- h) Aqueres autes foncions qu'era Direccio deth centre o eth Departament d'Education pogue atribuïr.

Coordinacion de Bachelerat.

Era coordinacion de bachelierat se realizarà cada viatge que i age quate grops oficiaus. Se non assumiràn agesta foncion es tutors de 2au de bachelierat.

Es foncions deth coordinador/a de bachelierat son:

- a) Velhar pera continuïtat, coeréncia e correlacion des accions educatives ath long deth bachelierat, jos era dependéncia deth coordinador pedagogic.
- b) Coordinar era aplicacion deth Plan d'Accion Tutorial (PAT) damb es tutors deth bachelierat.
- c) Amiar a tèrme eth seguiment, contròle e assessorament deth prètzhet des tutors deth bachelierat.
- d) Aconselhar e participar ena elaboracion de recorsi educatius.
- e) Promòir e collaborar era coordinacion des activitats culturals e esportives en bachelierat.
- f) Hèr part dera Comission Pedagogica quan es tèmes a tractar ac requerisquen.
- g) Aqueres autes foncions qu'era Direccio deth centre o eth Departament d'Education pogue atribuïr.

Coordinacion de Formacion Professionau:

Eth coordinador/a de formacion professionau, jos era depenença deth cap d'estudis adjunt, velhe entara adequacion des accions des tutors/itzes de practiques professionaus, coopère ena apreciacion des besonhs de formacion professionau, d'acòrd damb era planificacion, es critèris e programes deth Departament d'Education, e se relacione damb es administracions locaus, es institucions publiques o privades e es en der airau d'influéncia.

Son foncions dera coordinacion de FP:

- a) Velhar pera continuïtat, coeréncia e correlacion des accions educatives ena FP, jos era dependéncia deth cap d'estudis adjunt.
- b) Organizacion des practiques des escolans enes empreses.
- c) normalizar es contractes de practiques des escolans damb es empreses.
- d) Realizar eth seguiment des escolans que realizen es practiques as empreses.
- e) Coordinacion deth procès d'avaloracion des escolans en practiques.
- f) Hèr part dera Comission Pedagogica quan era tematica a tractar ac requerirà.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 12 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOS DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- g) Promòir e collaborar ena coordinacion des activitats culturaus e esportives.
- h) Aqueres autes qu'eth Director deth centre li encomane.
- i) Eth Coordinador/a de formacion professionau ei nomenat peth director/a, d'entre se professors/se que professen ensenhamant de formacion professionau especificues.

Eth Coordinador/a d'activitats e servicis escolars:

Eth Coordinador/a d'activitats e servicis escolars depen deth Cap d'estudis.

Ei eth responsable d'elaborar era propòsta de programacion generau des activitats escolares e complementàries e efectuar era planificacion e era organizacion des madeishes.

Son foncions deth coordinador/a d'activitats:

1. Elaborar era programacion annau des activitats escolares i complementàries a inicis del mes d'octubre.
2. Dar a conéisher as escolans/es informacion relativa as activitats escolares complementàries e as activitats extraescolares.
3. Promòir e coordinar es activitats culturaus e esportives que se realizen en centre damb caractèr hestiu (Sant Jordi, hèsta dera graduacion e d'autes que poguen sorgir).
4. Coordinar era organizacion des viatges d'estudis, es escambis escolars e quinsevolh aute tipe de viatge que se realize damb escolans/es.
5. Enviar notícies de çò que se hè en Institut ena web deth centre, e enes diuèrsi mejans de comunicacion deth territori.
6. Distribuir es recorsi economics destinadi peth pressupòst deth centre entre es activitats escolares complementàries e es activitats extraescolares, en collaboracion amb el secretari del centre
7. Elaborar ua memòria finau de cors damb era avaloracion des activitats realizades que s'includirà ena memòria annau d'activitats deth centre.

Era coordinacion digitau:

Era Coordinacion digitau laguens deth marc deth Plan d'educacion digitau de Catalunya (PEDC) depen jerarquicament deth Director/a.

Son foncions deth coordinador/a.

1. Ei eth responsable de coordinar e dinamizar es actuacions que determine era Comission d'Estratégia digitau de centre (EDC).
2. Prepausar ar equip directiu deth centre es critèris entar usatge e optimizacion des recorsi informatics e entara aquisicion de nauèri recorsi.
3. Assessorar era equipa directiva, eth professorat e eth personau d'administracion e servicis deth centre en usatge des aplicacions de gestion academica deth Departament d'Educacion.
4. Velhar peth mantienent e organizacion des installacions e es equipament informatics e telematics deth centre e es credits peth departament.



CÓDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 13 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOS DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

5. Aqueres autes qu'eth director/a der institut li encomane en relacion damb es recorsi informatics e telematics que li pogue atribuir eth Departament d'Educacion.
6. Elaborar ua memòria damb era valoracion des activitats realizades que s'includirà ena memòria annau d'activitats deth centre.

Era coordinacion lingüistica intercultura e de conviuença (LIC):

Era Coordinacion LIC depen dera Coordinacion pedagogica. Son foncions deth coordinador/a LIC:

1. Assessorar er equip directiu ena elaboracion deth projècte lingüistic.
2. Assessorar eth claustre en tractament des lengües ena elaboracion deth projècte curricular deth centre, cossent damb es critèris estabolidi en projècte lingüistic.
3. Assessorar er equip directiu ena programacion des activitats relacionades damb era concrecion deth projècte lingüistic, includit ena programacion generau deth centre e collaborar ena sua realization.
4. Promòir ena comunitat educativa, coordinadament damb l'assessor/a LIC, accions entara sensibilizacion, foment e consolidacion dera educacion intercultura e dera lengua aranesa coma èish vertebrador d'un projècte educatiu plurilingüe.
5. Aconselhar ara equipa directiva e collaborar ena l'actualizacion des document d'organizacion deth centre (PEC, PLC, NOF, Plan d'acuelhuda e integracion, programacion generau annau deth centre, eca.) e er era gestion des accions que hèn referéncia ara acuelhuda e integracion der alumnat nauvengut, ara atencion deth alumnat en risc d'exclusion e ara promocion der usatge dera lengua, era educacion intercultura e era conviuença en centre.
6. Promòir accions en centre e collaborar damb er entorn, entà potenciar era conviuença mejançant er usatge dera lengua aranesa e catalana e era educacion intercultura, en tot afavorir era participacion der alumnat, en tot garantir-ne era egalitat d'oportunitats.
7. Collaborar ena definicion d'estrategies d'atencion tar alumnat nauvengut e/o en risc d'exclusion, participar ena organizacion e optimitzacion des recorsi e coordinar es accions des professionaus extèrns que i interviene.
8. Elaborar ua memòria trimestrau damb era avaloracion des activitats realizades que s'includirà ena memòria annau d'activitats deth centre.
9. Assumir foncions que se deriven deth Plan entara lengua e era coesion sociau, per delegacion dera direccio deth centre.
- 10.

Era coordinacion de Qualitat:

Eth coordinador de qualitat depen jerarquicament dera direccio deth centre, e ei estretament restacat ara equipa directiva entà desenvolopar eth projècte de qualitat deth centre.

Son foncions deth Coordinador/a de Qualitat:

- Coordinar e concretar era aplicacion deth Projècte en centre.
- Preparar e coordinar es reünions dera Comission de Qualitat



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 14 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIÖNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- Assistir ara Comission Pedagogica e as amassades dera Equipa Directiva, quan sigue degudament convocat.
- Dinamizar es equipes de melhora amassa damb era Direccioñ deth Centre.
- Organizar e revisar tota era documentacion generau restacada dirèctament en PQiMC.
- Elaborar era documentacion des procèssi restacadi damb eth Projècte que s'especifiquen coma responsabilitat deth coordinador.
- Ajudar ena implementacion des procèssi de qualitat e procediment
- Aconselhar a toti es professors sus differenti aspèctes deth PQiMC.
- Prepausar e realizar activitats de difusion e informacion deth projècte ara comunitat educativa.
- Escambiar informacion e experiéncies entre toti es coordinadors des centres participaires en hilat deth PQiMC.
- Premanir e coordinar es auditories intèrnes e extèrnes deth Sistèma de Gestión de Qualitat segontes especificue era documentacion deth procès corresponent.
- Velhar perque er aplicatiu de gestion dera Qualitat foncione adequadament.
- Coordinar es accions damb es assessors extèrns.
- Elaborar ua memòria a fin de cors des aspèctes generaus deth Projècte.

Era Coordinacion deth PCEE:

Era coordinacion deth Plan Catalan d'Espòrt en Estudi depen dirèctament dera Direccioñ deth centre.

Son foncions deth coordinador d'espòrts:

- a) Organizar e coordinar es activitats esportives e culturaus que se realizen dehòra der orari escolar.
- b) Aconselhar ara AMPA der Institut ena organizacion des activitats que se realizen.
- c) Hèr a conéisher as escolans e as familhes era informacion relativa as activitats esportives que se realizen.
- d) Elaborar ua memòria annau damb era avaloracion des activitats realizades.
- e) Eth Coordinador/a deth PCEE ei eth coordinador dera Agropacion Esportiu IES Aran, qu'a entitat pròpria, e donques se regis pes sòns pròprios estatuts e directritzes.

Era Coordinacion dera Bibliotèca:

Era coordinacion dera Bibliotèca depen dera Coordinacion Pedagogica.

Son foncions deth coordinador/a dera bibliotèca:

- a) Organizar e coordinar eth funcionament dera bibliotèca deth centre.
- b) Susvelhar deth prést de libres e d'autre materiau dera bibliotèca.
- c) Susvelhar es installacions e eth materiau dera bibliotèca.
- d) Organizar e coordinar, s'ei de besonh, era activitat deth professorat qu'ei ena bibliotèca.
- e) Susvelhar e registrar es libres, publicacions, trabalhs de recerca,... Que siguen destinadi ara bibliotèca.
- f) Coordinar es prètzheòts e activitats que hèn part deth programa dera Bibliotèca.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 15 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



- g) Elaborar ua memòria damb era avaloracion des activitats realizades que s'includirà ena memòria annau d'activitats deth centre.

Era Coordinacion de prevencion de risques laboraus:

Era coordinacion de prevencion de risques laboraus depen deth Secretari deth centre.

Son foncions deth coordinador de prevencion de risques laboraus:

- Promòir e coordinar, segontes es directritzes e objectius dera Direccio deth centre, es accions era matèria de salut e seguretat ath sòn centre.
- Promòir, es accions preventives basiques.
- Collaborar ena avaloracion e eth contròle des risques generaus e específics deth centre.
- Organizar eth Plan d'emergéncia e es accions que se'n deriven.
- Collaborar damb eth claustre peth desenvolupament, laguens deth curriculum der alumnat, des contenguts de prevencion de risques laboraus e d'estils de vida saludables.
- Aqueres autes qu'era norma en vigor e/o eth Director deth centre li encomane.
-

Era Coordinacion de mediacion escolara:

Son foncions deth coordinador/a de mediacion escolara:

- Era coordinacion de mediacion escolara depen des caps d'estudis.
- Ei responsabla de potenciar e orientar era mediacion coma solucion constructiva de conflictes, e coma via de regulacion dera conviuença, atau coma coordinar es diuèreses mediacions de professors e escolans.
- Aqueres autes qu'eth Director deth Centre li encomane.
- Collaborar en es ahérs de coordinacion e gestion entà desenvolupar eth programa TEI, amassa damb eth Departament d'Orientacion

Era Coordinacion de Coeducacion, conviuença e benèster der alumnat

Segontes era lei 8/2021 de proteccion integrau ara infància e adolescéncia deuant dera violéncia s'a de implementar aguesta figura enes centres educatius. son foncions dera coordinacion de coeducacion, conviuneça e benèster:

- Coordinacion damb era direccio deth centre eth projècte de convivéncia e totes es actuacions relacionades damb eth desplegament des sues foncions.
- Vetlar perqué eth PEC deth centre e es programacions des arees e matéries incorporen es vectors e benestar emocionau, de coeducacion e perspectiva de genre, ciutadania democratica e consciéncia globau.
- Promoir laguens eth projècte de conviuença mesures que asseguren eth maximun benèster entàs infants eadolents, atau coma era cultura deth bon tracte ad aguesti.
- Fomentar entre era comunitat educativa er usatge de metodes de resolucion pacifica de conflictes damb enfocament restauratiu.
- Garantizar er respècte a tot er alumnat, especiaument damb eth que presente circumstàncies d'especiau vulnerabilitat o diuersitat.
- Dar a coneisher e prepausar actiuitats formatiuas adreçades ara comunitat educativa en





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOS DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

relacion as sues foncions.

- g) Informar ara comunitat educativa sus es protocòus en matèria de prevencion e proteccio de quinsevolha forma de violéncia.
- h) Promoir estratègies entà identificar possibles situacions de risqui o de violéncia contra er alumnat e impulsar era adopcion de mesures d'intervencion en marc des protocòus previsti.
- i) Identificar-se deuant era comunitat educativa coma referent entà comunicacions relacionades damb possibles casi de violéncia en centre o en entorn.
- j) Garantizar era adequada confidencialitat enes intervencions e promoir mesures entà esvitar era estigmatizacion de quinsevolh membre dera comunitat educativa
- k) Èster referent de coeducacion e perspectiva de genre deth claustre en Plan d'escòles liures de Violéncia.

Era Coordinacion dera Formacion des Escolans Universitaris en Centre:

Èra Coordinacion dera Formacion des Escolans Universitaris en centre depen dera Direccio deth centre.

Son foncions de Coordinador/a dera Formacion des Escolans Universitaris en centre

- a) Dialòg e coordinacion damb era universitat.
- b) Organizacion e gestion d'espacis e tempsi des alumnes en practiques.
- c) Relacion de matèries, corsi e nivèus implicadi.
- d) Acuelhuda e presentacion deth projècte educatiu e es relacions damb er entorn.

TÍTOL IV. ORGANIZACION PEDAGOGICA DETH CENTRE

Capítol 5. Organitzacion deth professorat.

Eth professorat s'amassarà en òrgans de coordinacion collegiats: es departament didactics e es equips docents.

Tanben, es cargues de coordinacion unipersonaus, damb eth vist e platz deth Director deth centre, poderàn establir comissions de trabalh peth miglior desenvolapament des sues foncions. Toti es òrgans de coordinacion collegiats an era obligacion de lheuar acta des sues sessions, e de deixar constància escrita des acòrds presi.

Capítol 6. Equipes docentes de cors

Es equipes d'ensenhamant seràn configurades peth professorat des matèries comunes e optatives de cada cors academic, un membre dera equipa directiva e psicopedagòga de referéncia e seràn coordinadi peth coordinador/a de cicle d'ESO, Cicles Formatius o ben de Bachelerat.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 17 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Se sajarà tostemp qu'intervengue eth minimom de docents possibles en cada cors. I aurà un professor de referéncia per matèria e cors.

Eth conjunt de professors/es qu'impartissen docéncia a un grop d'escolans/es constituís er equip docent de grop pr'amor d'actuar coordinadament en establiment de critèris entà garantir era corrècta conviuènça deth grop d'escolans/es, era resolucion de conflictes quan s'esquèigue e era informacion as pairs o tutors/itzes.

Es equipes docentes se constituïssen en junta d'avaloracion entà hèr eth seguiment des aprendissatges e adoptar es decisions resultantes d'aguest seguiment.

Es sues foncions seràn;

1. Era equipa d'ensenhamant actuarà tostemp coma òrgan collegiat en procès d'avaloracion e ena adopcion des decisions que resulten.
2. Coordinar e susvelhar es activitats desenvolupades pendent eth cors, e es elements d'avaloracion emplegada.
3. Cada professor/a aportarà informacion sus eth procès d'aprendissatge der alumnat er era matèria o matèries qu'impartisque.
4. Era equipa d'ensenhamant, er era avaloracion des aprendissatges des escolans e es escolanes adoptarà es decisions per consens. A manca d'arribà'i, se harà per votacion e cada professor/a dera equipa pòt emeter un unic vòt, damb independéncia deth nombre de matèries qu'impartisque.

Capítol 7. Es Departaments didactics

Laguens de cada departament se coordinen es activitats docentes des airaus e matèries que les tanhen, se concrète eth curriculum e se velhe pera programacion des contenuts, era metodologia e era didactica e era avaloracion des matèries.

- Es professors/es s'agroparàn per departament pr'amor de trabalhar amassa era programacion des matèries e de desenvolpar es prètzhèts que les siguen encomanadi.
- Se constituirà un departament didactic quan eth nombre de professorat qu'impartirà era matèria, o matèries pariones, sigue parièra o superiora a dus.
- Se poderà constituir un seminari, entà ahèrs organitzatius, laguens d'un departament, quan eth nombre de professors dera madeisha matèria sigue parièr a o superior a dus.
- Es departament didactics e es seminaris der Institut d'Aran seràn:
 1. Departament de sciéncies sociaus e umanitats: agroparà es professors/es de geografia e istòria, es professors/es de religion, es professors/es de filosofia e etica.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 18 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

2. Departament de lengües: agroparà es professors/es de lengües e literatura castelhana, lengua e literatura catalana, lengua e literatura aranesa e tanben, es professors/es de latin, grèc i/o lengües clàssiques.
3. Departament de lengües estrangères: agroparà es professors/es de lengua francesa e lengua anglesa.
4. Departament de matematiques: agroparà es professors/es de matematiques e d'economia.
5. Departament de sciéncies experimentaus: agroparà es professors/es de fisica e quimica, biologia e geologia.
6. Departament de motricitat e expression: agroparà es professors/es d'educacion fisica e de musica.
7. Departament de tecnologia, visuau i plàstica: agroparà es professors/es de tecnologia e es qu'i impartissen diboish, visuau e plàstica.
8. Departament d'orientacion e diuersitat: agroparà es professors/es de pedagogia terapeutica e psicologia. Tanben, eth professorat de diuersitat e eth professorat qu'i impartís classes ena aula d'acuelhuda, ena aula dubèrta e ena SIEI.
9. Departament de CF d'Espòrts: agroparà es professors/es d'educacion física qu'i impartissen classes en CF dera família d'activitats fisiques e espòrtiues.
10. Departament de CF d'Administracion: agroparà es professors/es de FOL, Administracion e Informatica qu'i impartissen classes en CF d'Administracion.

Era distribucion de matèries (mòduls o matèries), entre es membres deth departament, s'aurà de hèr per consens e en tot respectar es critèris següents:

1. Se respectaràn es critèris de continuitat que mèrque era ESO.
2. Entà realizar ua matèria optativa calerà que i age un minimom d'escolans, atau com establís era norma en vigor.
3. Se tierà en compde qu'era titolacion deth professorat s'adapte as matèries que s'an qu'i impartir.
4. Se procurarà qu'en egualitat de condicions se produsisque ua rotacion entre es professors de parièra titolacion. Aguesta rotacion l'iniciarà eth professor de mès antiquitat e atau de forma successiva damb periòdes biannaus per cada matèria.
5. Era propòsta de despartiment de matèries s'enviarà ara direccion pendent eth mes de junh e aguesta darà, s'ac considère oportun, era aprobacion.

Capítol 8. Comissions.

- **Era Comission Pedagogica** s'amassarà setmanaument e, excepcionaument, quan se convòque peth Director deth centre. Era Comission Pedagogica la formen era equipa directiva e es coordinadors dera ESO, bachelierat e/o Cicles Formatius, segontes era foncion dera tematica a tractar.

Son foncions dera Comission Pedagogica:

- a. Era programacion, assessorament e seguiment des activitats pedagogiques deth centre.
- b. Era avaloracion des activitats extraescolares e complementàries programades.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 19 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- c. Er estudi e avaloracion des problèmes pedagogics e disciplinaris.
 - d. Seguiment dera accion tutoriau.
 - e. D'autes foncions qu'era Direcccion deth centre o eth Departament d'Educacion pogue atribuïr.
- **Era Comission d'atencion educativa inclusiva (CAEI)** s'amassarà setmanaument e, excepcionaument, quan serà convocada peth coordinador/a pedagogica.

Era Comission d'atencion ara diuersitat la formen era coordinacion pedagogica, era equipa psicopedagogica deth centre e es reperesentants der EAP dera Zona (Psicologa e Trabalhadora sociau). Era formacion d'aguesta comission ei dubèrta ara participacion de d'auti membres dera comunitat educativa se se considère de besonh.

- a) Assessorament sus es activitats pedagogiques deth Centre.
 - b) Determinar quini escolans an de realizar un itinerari d'estudis singulars o Plans Individuaus.
 - c) Seguiment e avaloracion deth procès d'aprendissatge der alumnat que desenvolope programes d'adaptacion singulara (SIEI, Aula d'Acuelhuda, Aula Dubèrta,...)
 - d) Contròtle e seguiment dera atencion ara diuersitat.
 - e) D'autes foncions qu'era Direcccion deth centre o eth Departament d'Ensenhament pogue encomanar.
- **Era Comission de Qualitat** ei formada per tres membres dera Equipa Directiva, dos/tres membres escuelhuts des cargues de coordinacion, e eth coordinador/a de qualitat. D'aguesta comission ne poderà hèr part funcionaument e temporau limitat a un cors academic, d'autes personnes der Institut que per formacion, supòrt ara gestion o interès de desenvolopar eth sòn airau d'accion se considère de besonh per part dera direcccion. Eth Director serà eth President e eth Secretari deth centre actuarà coma Secretari dera Comission.

Era Comission de qualitat aurà es foncions següentes:

- a) Establir, aprovar e comunicar era politica e objectius de qualitat.
- b) Revirar eth Sistèma de Gestión dera Qualitat.
- c) Assegurar era disponibilitat de recorsi pera implantacion e desenvolopament deth sistèma.
- d) Mantier ua organizacion que facilite l'eficiéncia dera activitat mès importanta der Institut: er Ensenhament e Aprendissatge.
- e) Implantar un sistèma de comunicacion que permete er accès ara informacion er escambi d'experiéncies des personnes der Institut.
- f) Crear, revirar, distribuir e implantar era documentacion deth Sistèma e es compromisi associadi ad aguesta documentacion.
- g) Revirar e melhorar es procèssi que se dan en Institut.
- h) Sensibilizar, comunicar e formar es personnes der institut envèrs eth Sistèma de Gestión dera Qualitat.





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- i) Aumentar era satisfaccion des personnes e institucions que reciben eth servici que proporcione er institut en tot acomplir damb es requisits explicits e implícits que demanen es escolans e es sues familhes deth servici que nosati proporcionam.

Equipes de Melhora deth Centre:

Sorgissen a prepausa dera Comission de qualitat, o deth pròpri Claustre de professors.

Son foncions des equipes de Melhora deth Centre:

- Coordinar era execucion des prepauses admetudes.
- Prepausar ara direccion era execucion des prepauses arrecebudes que considère viables e convenientes.
- Avalorar eth nivèu d'aplicacion des accions e recorsi.
- Prepausar eth continuament, cambiament o finalizacion des accions amiades a tèrme.

- **Era Comission EDC:** Era comission d'estrategia digitau de centre a coma finalitat eth desenvolupament dera part d'estrategia e de cultura digitau deth centre.
 - Dinamizar era comunitat educativa, especiaument es equips didactics, tà que desenvolopen es linhes d'accion acordades pera madeihsa comission.
 - Trasladar es linhes de trabalh acordades damb tota era comunitat educativa (alumnat, docents, familhes, PAS e Conselh escolar).
 - Elaborar era EDC.
 - Promòir era cultura digitau entre toti es membres dera comunitat educativa (docents, alumnat e familhes).
- **Era Comission LIC:** Era coordinacion LIC desenvoloparà era Comission LIC, que serà constituïda ath delà pera tutoria dera aula d'acuelhuda, un psicopedagog/a deth centre e era coordinacion pedagogica. Tanben se poderà constituir en marc dera CAEI. Era sua foncion principau serà:
 - Sosmèter eth tractament dera diuersitat en lengües per cicles e, en especiau, en aula d'acuelhuda.
 - Es foncions que se deriven dera coordinacion LIC.
- **Era Comission Conviença:** Era Comission de Conviença ei era encargada d'elaborar e actualizar eth Projècte de Conviença e de velhar peth compliment deth Plan de conviença anau. Per tant, era comission de conviença a es faenes següents:
 - Revision e actualizacion deth Projècte de Conviença.
 - Seguiment deth Plan anuau e des accions implementades.
 - Formulacion d'indicadors d'avaloracion que permete conéisher eth grad d'artenhuda des objectius especifics.
 - Concrecion e temporalizacion des mesures de prevencion, deteccion e intervencion educativa orientada a arténher es objectius especifics.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 21 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCTIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- Concrecio de protocòls de prevencion, deteccio e intervencion deuant de situacions de conflictes greument perjudiciaus entara conviuència.

Era Comission de Conviença serà preferentment formada per:

- Director deth centre
- Coordinador COCOBE
- Cap d'estudis
- Coordinadora LIC
- Coordinadora de Mediacion
- Cap Departament Psicopedagogia
- Membres dera Comission de conviença deth Conselh Escolar

Capítol 9. Organizacion des escolans e atencion ara diuersitat en marc d'un sistèma inclusiu.

Tot aguesti aspectes restacadi damb era funcionalitat academica der Institut se trataràn més concretadi en Projècte Educatiu deth Centre (PEC).

Agropament des escolans

- Critèris generaus.

En corsi iniciaus es grops-classa se confeccionaràn damb un critèri omogenèu, pr'amor que toti agen ua composicion semblabla de diuersitat d'escolans, ei a díder, un grad semblable de eterogeneïtat. Atau donques se sajarà qu'er agropament des escolans complisque es madeishi percentatges de gojats/gojates e de "graduats"/"non graduats" que çò que presentarà eth conjunt de toi es escolans. Per açò se tierà en compde:

- Er orde alfabetic der alumnat
- Informe academic des centres d'ensenhamant primari.
- Informe der EAP. des escolans qu'agen de besonh ua atencion especiau.
- Informe dera CAEI
- Se cau, resultat d'ua prova iniciau de centre.

Es grops iniciaus damb es respectius tutors e equipes d'ensenhamant, cada viatge que sigue possible, se mantieràn se mès non ath long deth cicle.

- Critèris particulars.

- Era composicion d'un grop-classa poderà èster determinat e/o cambiat per:
- Escòles de procedéncia des escolans, lheuat de casi particulars.
- Cambiament recomanat des dera CAEI, des dera accion tutoriau, des des equipes educatives e/o des dera direccio.
- Es repetidors se repartiràn entre toti es grops deth nivèu, de manera equitativa.

- Atencion inclusiva as escolans enes matèries comunes



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 22 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

En generau, era atencion en marc d'un sistèma inclusiu en matèries comunes se pòt hér damb eth grop-classa damb activitats diferenciades pes escolans d'acòrd damb eth sòn procès d'ensenhamant-aprendissatge. Eth tractament inclusiu enes matèries comunes se harà de dues formes diferentes:

- Desdoblament deth grop-classa
- Desdobalment psicopedagògic
- Agrupaments flexibles.
- Codocència

- Atencion inclusua as escolans enes matèries optatives

Enes matèries optatives eth numerò d'escolans per grop ei mès redusit. Era inclusion enes matèries optatives se harà en grop-classa damb activitats diferenciades pes escolans d'acòrd damb eth sòn procès d'ensenhamant-aprendissatge

- Escolanes damb besonhs educatius especiaus: Plans individualizats (PI)

Es escolans damb adaptacions curriculares individualitzades laguens des matèries an ua adaptacion enes programacions segontes es sòns besonhs, atau coma atencions individualitzades per part des psicopedagògues deth centre.

- Alumnat SIEI (supòrt intensiu escolarizacion inclusiva)

Es escolans apertenents ara SIEI quan son ena aula ordinària receben eth tot moment un supòrt des professors o dera persona velhadora.

- Alumnat Aula Dubèrta

Es escolans dera Aula Dubèrta requerissen adaptacions des estudis. An de besonh qu'es matèries d'aprendissatge s'adapten ath sòn nivèu de competéncies, tant enes activitats dera Aula Dubèrta coma enes dera aula ordinària (quan se considerarà avienta). Es adaptacions seràn individualitzades, mès sonque en aqueres matèries que se considère de besonh. Era psicopedagòga deth centre restacada ara aula dubèrta (tutora) serà era encargada de fixar es objectius dera adaptacion des estudis de cada escolan ena sua respectiva matèria.

- Escolans nauvenguts. Plan d'acuelhuda

Eth plan d'acuelhuda ei un ensembs des actuacions qu'un centre educatiu met en funcionament entà facilitar era adaptacion des escolans que s'incorporen en centre

Capitol 10 Atencion ar alumnat acuelhut en programa de tecnificacion

Er institut d'Aran collabore damb eth programa de tecnificacion e prectenificacion deth CETEI.

En programa de tecnificacion i a alumnat matriculat en centre que realize estudis de bachelierat. Entà poder adequar es sòns estudis damb eth programa de tecnificacion an d'auer eth certificat d'esportista



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 23 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

de naut rendiment (ARC) o dera Federacion espanyola d'esports d'iüern e se les hè eth PI corresponent. Bèri uns d'aguesti escolans se matriculen en IOC des matèries optatiues e cursen es matèries comunes en centre. En cas que degut ath sòn programa esportiu (desplaçaments, competicions, estades...) non poguen realizar es pròves avaluables trimestraus mercades peth centre, aguestes se poderan modificar entà poder atier era sua avaloracion. Era coordinacion des activitats academiques e esportiues se realize a trauers deth/a Coordinador/a de Tecnificacion deth centre. En programa de pretecnificacion deth Conselh Generau d'Aran i a escolans matricoladi tot er an e escolans que vien e se matriculen pendent eth 2au trimèstre (De pònt Purissima a Setmana Santa). Aguesti escolans hèn entraments en orari lectiu e recuperen pera tarde damb professorat contractat peth Conselh Generau. Era coordinacion des activitats academiques e esportiues se realize a trauers deth/ra Coordinador/a de Pretecnificacion.

Capítol 11. Accion e coordinacion tutoriau

1.- Eth tutor de grop serà designat peth Director deth centre entre eth professorat que configure era equipa d'ensenhamant corresponenta. Ena ESO, eth tutor o tutritz serà un professor/a des matèries comunes, e serà preferentament era madeisha persona mès d'un cors consecutiu.

Eth tutor de classa ei eth professor responsable de desenvolopar era accion tutoriau deth centre (PAT) damb eth grop d'escolans assignadi.

2.- Pr'amor d'afavorir eth procès de formacion integrat des escolans, era accion tutoriau a de considerar eth desenvolopament conjuntament damb es psicopedagògues deth Centre, amassa damb es familhes, e d'acòrd damb eth Projècte de Conviença deth Centre des aspècte que seguissen:

- Desvolopament personau: autoconeishement, organizacion deth temps d'estudi e de lés, valors e suenh dera imatge, autogestion des emocions e afectivitat, autoregulacion e abitudes de vida...
- Orientacion escolara: procès d'aprendissatge, avaloracion e autoavaluacion, perspectives futures...
- Orientacion academica e professionau: itineraris academics e professionaus, situacion der entorn, mon laborau, prenuda de decisions...
- conviença e participacion: relacion damb es auti, participacion en centre, abilitats sociaus, reconeishençà e respècte pera diuersitat, resolucion de conflictes, abilitats comunicatiues, valors entà víuer en democracia...

3.- Es tutors deth madeish cors o cicle an era obligacion d'amassar-se, aumens, un còp cada quinze dies ena amassada de tutors entà coordinar es sues actuacions.

4.- Eth Professor/a tutor/itz: Era tutoria e orientacion des escolans/es formarà part dera fucion docenta.

5.- Eth tutor o tutora deth grop, coma responsable deth seguiment de l'alumnat, a de velhar per l'assolidatge progressiu des competéncies basiques e pera coordinacion, ad aguesti efèctes, de tot eth



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 24 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès.



professorat qu'incidís er un madeish escolan o escolana. Atau madeish, aurà de coordinar damb eth tutor o tutritz dera aula d'acuelhuda, aula dubèrta o SIEI, era accion tutoriau concernent er alumnat que i assistís pendent ua part deth sòn orari en aguestes aules d'adaptacion d'estudis singulara.

6.- Eth tutor o tutritz deth grop aurà de velhar pera coeréncia dera accion tutoriau damb es contenguts relativus ara educacion entath desenvolopament personau e era ciutadania ath long dera estapa.

7.- Eth tutor o tutora a de susvelhar que era eleccion deth curriculum optatiu per part der escolan o escolana sigue coerenta ath long dera etapa e dongue responsa as sòns interèssi e besonhs, tant per çò qu'ei dera sua situacion actuau coma es sues opciones de futur academic e laborau.

8.- Donques, cada grop d'escolans/es a un professor/a tutor/itz, damb es foncions que seguissen:

1. Auer coneishement deth procès d'apprentissatge e d'evolucion personau des escolans/es.
2. Tier compde dera coérència des activitats d'ensenhamant-aprentissatge e des activitats d'avaloracion de toti es docents qu'intervien en procès d'ensenhamant deth sòn grop d'escolans/es.
3. Responsabilizar-se dera avaloracion deth sòn grop d'escolans/es enes sessions d'avaloracion.
4. Tier compde, amassa damb eth secretari/a, quan sigue de besonh, de velhar pera elaboracion des document acreditatius des resultats dera avaloracion e dera comunicacion d'aguesti as pairs o representants legaus des escolans/es.
5. Amiar a tèrme es prètzhèts d'informacion e d'orientacion academica des escolans/es.
6. Mantier ua relacion sufisenta e periodica damb es pairs des escolans/es o representants legaus pr'amor d'informar-les deth sòn procès d'apprentissatge e dera sua assitència as activitats escolares, cossent damb es critèris estabolidi pera direccio deth centre.
7. Velhar pera conviuènça deth grop d'escolans/es e era sua participacion enes activitats deth centre.
8. Aqueries autes que li encomane eth director/a o li atribuiïque eth Departament d'Ensenhamant

9.- Eth Departament d'Orientacion, amassa damb era coordinacion ESO, coordine er exercici des foncions deth tutor/itz e programe era aplicacion deth plan d'accion tutoriau des escolans/es der institut, cossent damb eth projècte educatiu.

10.- Ena ESO, tot grop d'escolars aura un professor-tutor de seguiment. Es sòns prètzhèts se concrèten en:

- Archivar e susvelhar degudament toti es document referenti as sòns tutorands.
- Mantier ua estreta relacion de collaboracion e comunicacion damb eth professor/a-tutor.
- Aqueries que demoren reflexades en PEC.
- Aqueries autes que li encomane eth Director/a deth centre.

11.- En cada classe i aurà un tutor de classe e uns tutors de seguiment que se repartiràn as alumnes.

- Eth tutor de classe ei tanben tutor de seguiment.
- Tutor classe:





- Amiarà era tutoria de classe (PAT)
- Amiarà es Junes d'avaloracion pendent eth cors escolar.
- Tutor de Seguiment:
 - Toti es tutors de seguiment apertien ath madeish equip docent.
 - Toti es tutors de seguiment entren en grop- classe assignnadi.
 - Eth tutor de seguiment serà er encargat deth sòn grop d'escolans (disciplina, tutoria individualizada, amassades pairs, seguiment acadèmic e personau en equip docent)
 - Toti es tutors de seguiment an 1 ora setmanau de tutoria entà amiar a tème eth trabalh.
- Coordinacion tutor classe - tutor de seguiment
 - Pendent era amassada d'Equip Docent .
 -
 - Es carpetes de tutoria se trapen laguens dera unitat compartida Institut d'Aran. Eth tutor de seguiment aurà d'anotar-i quinsevolh incidéncia que passe damb eth sòn grop d'escolans, entà qu'eth tutor de classe ac sàpie e atau comentà'c ena ora de tutoria de classe.

12.- Eth tutor dera Aula d'acuelhuda:

- Eth tutor/a dera aula d'acuelhuda a d'ester eth referent mès clar entar alumnat nauvengut, mès era responsa que s'aufrís ad aguesti escolans entara sua plea integracion ath centre ei responsabilitat de tota era comunitat educativa.
- Coordinar era avaloracion iniciau e collaborar ena elaboracion des plans individualitzats e, se cau, des adaptacions des estudis, d'acòrd damb es besonhs educatius de cada un des escolans per çò qu'ei deth sòn procès d'ensenhamant e aprendissatge.
- Gestionar era aula d'acuelhuda: planificar recorsi e accions, programar es sequéncies d'aprendissatge, aplicar es metodologies mès adequades e avalorar procèssi e resultats.
- Aplicar metodologies e estratègies d'immersion lingüistica entath aquesiment dera lengua.
- Facilitar, ena mesura que sigue possible, er accès der alumnat nauvengut ath curriculum ordinari.
- Promòir era integracion deth alumnat nauvengut enes sues aules de referència.
- Collaborar ena sensibilizacion e entratge dera education interculturau er eth procès educatiu der alumnat nauvengut.
- Coordinar-se damb eth coordinador/a de lengua, interculturalitat e coesion sociau deth centre e damb es professionaus especialistes (LIC, EAP...).
- Participar enes amassades des equipes docents, comissions d'avaloracion..., entà coordinar accions e hèr eth seguiment des escolans a fin d'assegurar era coerència educativa.

13.- Eth tutor deth trabalh de recerca de bachelierat:

Era direcccion deth centre assignrà era tutoria de cada trabalh de recerca ath professorat que considere mès idoni en cada cas, escotada era prepausa de cada departament. Enes casi qu'eth trabalh que cau hèr preveigue bèra part de tipe experimentau (trabalh de camp, laboratori o talhèr), aguesta investigacion poderà hèr-se en grops redusidi (entre dus e quate escolanes). En aguesti casi calerà





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

qu'eth tutor assegure eth seguiment deth trbalh, que cada un des membres deth grop artent es diuèrsi objectius sometudi, e harà ua avaloracion individua de cada escolan o escolana.

Ei convenient considerar en trbalh de recerca es etapes o fases següentes:

- eleccio deth tèma e der ahèr que se vò investigar,
- plantejament d'ahèrs restacadi,
- planificacion dera recerca,
- cerca d'informacion,
- tractament dera informacion,
- sintèsi dera investigacion e explicacion des resultats,
- revision deth trbalh hèt,
- presentacion der informe: redaccion deth trbalh e exposicion orau.

Pendent es diuèrses fases de realization deth trbalh de recerca es escolans an d'èster aconselhadi peth tutor/a deth trbalh de recerca. Ath delà dera orientacion sus es tecniques abituaus emplegades en quinsevolha recerca, es tutors deth trbalh an de velhar per qu'eth escolan/a hèsque es prètzhet damb regularitat, use adequadament es hònts d'informacion, hèsque ua corriècta seleccion dera informacion e estructure adequadament era presentacion finau. Atau se realizaràn entrevistes periodiques entà hèr eth seguiment deth trbalh e establir hites entàs pròplèu amassades. Eth tutor/a deth trbalh de recerca a d'èster present en totes es fases abans nomenades.

Ei alumnat començarà a desenvolopar eth trbalh de receca pendent eth dusau trimèstre de 1èr de bachelierat e l'aurà de liurar pendent eth dusau trimèstre de 2au de bachelierat.

D'autes tutories:

14.- Eth tutor de mantenença,

Ia professorat qu'a assignada era responsabilitat de mantier un espaci concret de la bastissa. Es sues foncions se concrèten eth:

1. collaborar damb eth cap de departament er era mantenença dera aula especifica e deth materiau.
2. collaborar ena realization der inventari deth departament..
3. Comunicar ath cap de departament es incidéncies de beth tipe.

15.- Es tutors de practiques deth centre:

Eth director/a, a prepausa deth coordinador/a de practiques, assigne era tutoria des practiques entre es ensenhaires qu'ac solliciten e amassen es requisits.

Ei foncions deth tutor de practiques deth centre son:

- a) Acompanhament der alumnat enes practiques.
- b) Coordinacion damb eth tutor dera universitat deth seguiment des practiques.
- c) Elaboracion e seguiment des programacions d'aula.
- d) Elaboracion de critèris d'avaloracion e era sua concrecio.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 27 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- e) Accions deth plan d'accion tutoriau.
- f) Dessenhar estratègies entara participacion der alumnat enes practiques enes amassades de trabalh deth centre.

Capítol 12: Organizacion dera formacion en centres de trabalh (FCT) e FP Dual.

Punt 1. Principis generaus organizatius:

Es instruccions dera Ordre **ENS/241/2015**, de 27 de junhsèga, publicada ath DOGC num. 6928; que s'apròven segontes era Resolucion de 27 de març de 2020 dera Direccio Generau de Formacion Professionau Iniciau e Ensenhaments de Regim Especial. e son d'aplicacion entàs ensenhaments de formacion professionau, es d'arts plastiques e dessenh e arts scenics, es ensenhaments esportius, e tanben entàs es programes de formacion e insercion.

Segontes era resolucion **EDU/2085/2020, de 20 d'agost**, pera quau s'actualize era organizacion dera formacion en alternança enes ensenhaments de formacion professionau iniciau, que en sòn apartat 4 determine que correspon ath centre determinar un marc de referéncia en relacion damb era gestion dera formacion professionau en alternança. En aguest sentit s'arremassen es principis generaus organizatius, es criteris d'accion tutoriau, es actuacions qu'an de seguir es escolans enes empreses o institucions e es condicions de continuïtat e finalizacion des estades formatives der escolanat en alternança.

Punt 2: Organizacion dera equipa d'alternança enes centres

Eth **director o directora** deth centre a de:

- Designar un coordinador o coordinadora FP e/o de formacion professionau dual, entà gestionar era formacion dual implantada e coordinar era equipa de docents des diuèrsi cicles formatius en formacion dual.
- Designar eth tutor o tutritz d'FCT e/o de dual responsable de hèr seguiment dera formacion dual der escolanat.
- Assignar es ores suficients ath coordinador o coordinadora de formacion professionau dual e ath tutor o tutritz dera formacion dual der escolanat, en funcion deth numero d'escolans que previsiblement haran era estada en formacion dual.

Es ores que s'assignen ath coordinador/a de formacion professionau dual e ath tutor o tutritz dera formacion dual der alumnat es poden obtier, se cau, des ores liberades pera reorganitzacion curricular deth grop, des ores disponibles entara Formacion en Centres de Trabalh (FCT) e/o des ores d'activitats complementàries.

Eth **Coordinador/a d'FP e/o de dual** aurà de:



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 28 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



-Eth coordinador d'FP

- Vetlar pera adequacion des accions des tutors de practiques professionaus.
- Cooperar damb eth tutor/tritz de practiques ena recerca d'empreses.
- Cooperar ena apreciacion des besonhs de formacion professionau der ambit territoriau on s'ubique er institut, d'acòrd damb era planificacion, es critèris e es programes deth Departament d'Educacion.
- Relacionar-se damb es administracions locaus, es institucions publiques o privades e es empreses der area d'influència.

-A mès, eth coordinador de Dual

- Gestionar era formacion dual implantada
- Coordinar era equipa de docents des diuèrsi cicles formatius en formacion dual.
- Vetlar peth compliment des accions previstes.
- Informar ath responsable de direccion des activitats planificades
- Coordinar era realizacion des accions
- Coordinar era tutorizacion e seguiment deth alumnat de FP DUAL.
- Coordinar era participacion des membres dera comission d'FP DUAL as amassades de seguiment deth convèni.
- Èster era persona referent entre es empes o institucions e eth centre.
- Avaloracion damb era empresa der alumnat
- Potenciar er establiment de convènis de collaboracion damb empreses e institucions
- Assistir as amassades deth hilat de centres d'FP Dual
- Vetlar pera gestion corrècta deth qBID dual e assistir ara formacion e coordinar era assisténcia d'auti membres dera comission
- Formar as tutors d'empes o institucions sus era formacion en alternança dual

Quan age mès d'un Cicle Formatiu hènt era FP Dual s'establirà ua Comission FP Dual Integrada peth/pera coordinador/a de FP DUAL e es tutors e tutores des grops des cicles que s'impartissen en modalitat Dual, damb es foncions següentes:

- Tutoritzar er alumnat d'FP DUAL assignat
- Participar enes amassades de seguiment deth convèni.
- Èster era persona referent entre es empes o entitats e eth centre.
- Seguiment der alumnat
- Avaloracion damb era empresa o institucion deth alumnat
- Potenciarer establiment de convènis de collaboracion damb empreses e institucions.
- Assistir ar hilat de Dual se cau



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- Responsabla qBID dual (assistir ara formacion e actualizar donades) s'ac acòrde eth/era coordinador/a.

Eth Tutor o tutritz d'FCT e/o de dual a de:

Tutor o tutritz d'FCT

- Planificar e programar eth crèdit/mòdul d'FCT.
- Informar ar alumnat deth grop, en inici de cors, sus era formacion practica en centre de travalh e proporcionar tota era documentacion de besonh,
- Gestionar es possibles exempcions totaus o parcials
- Dar d'alta es convenis de practiques der alumnat
- Hèr recerca d'empreses/entitats entath desvolupament dera FCT hèr, se cau, era omologacion segontes eth procediment acordat.
- Presentar es escolans as empreses o institucions, a on coneisheran ath tutor dera empresa
- Hèr eth seguiment, era avaloracion e eth contròl dera fasa de formacion enes centres de travalh. En tot cas, i a d'auer com a minimun ua visita iniciau e ua en finalizar era formacion practica.
- Vetlar entà qu'er escolanat desvolope es activitats e foncions que le son pròpies mentre se realize era formacion practica.
- Visitar periodicament es empreses o entitats on l'alumnat hè era formacion practica.
- Assumir, tanben, es foncions de professor tutor respècte deth grop d'alumnes o tutoria de seguiment.
- Informar e promòir entre es empreses e entitats collaboradores es itineraris de formacion e qualificacion professionaus qu'es travalhadors pòden desvolupar en cicle formatiu.
- Gestionar eth desvolupament dera FCT de cadun des alumnes, mejançant era aplicacion qBID.
- Informar periodicament ath Coordinador d'FP e ath Cap d'Estudis sus eth desvolupament dera formacion practica en centres de travalh.
- Collaborar coma integrant des equips de tutoria deth cicle en desvolupament der Informe personau d'Orientacion.

Tutor o Tutriz de Dual

- Assegurar qu'eth centre de travalh a on er alumnat harà era formacion dual se omologue segons aquerò que dispòse er apartat 29 dera Resolucion EDU/2085/2020.
- Collaborar en es àspèctes organitzatius dera tutoria dera Formacion en centres de travalh en alternança.
- Informar er alumnat sus era Formacion en alternança.
- Hèr era preparacion e eth seguiment dera Formacion en centres de travalh e dera alternança de cada escolan o escolana.
- Realizar, se cau, era formacion prescriptiva des tutors d'empresa.
- Formalizar es acòrds formatius.
- Hèr eth seguiment dera alternança damb eth tutor d'empresa.
- Informar ara equipa d'ensenhamant des avaloracions aportades pera empresa o entitat der alumnat que participe ena formacion dual.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 30 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



- Collaborar ena elaboracion des memòries.

Punt 3: Critèris de coordinacion e d'accion tutoriau

Critèris de Coordinacion FP:

- Impulsar era aplicacion des accions promoigudes pera Direccioñ Generau de Formacion Professionau Iniciau e Ensenhaments de Règim Especial deth Departament d'Educacion e prepausar es critèris e es linhes de travalh as òrgans de govèrn deth centre entà desenvoloparles.
- Vetlar pera programacion, eth seguiment, eth contraròtle e era avaloracion des FCT, e dera Estada ena Empresa der alumnat de bachilierat.
- Administrar eth programa que gestiona es practiques (qBID).
- Mantier es relacions oportunes damb es institucions municipaus, empresariaus e d'autres.
- Organizar es corsi e seminaris qu'eth centre amie a tèrme damb es institucions e entitats collaboradores.
- Elaborar informes sus es resultats e es incidéncies des programmes desenvolopadi.
- Coordinar eth seguiment dera insercion laborau des escolans a compdar des sies mesi d'acabar es estudis qu'agen corsat.
- Convocar e presidir es amassades damb es tutors de practiques, d'acòrd damb aquerò qu'establisque era equipa directiu deth centre sus aguest tèma.
- Aconselhar eth centre d'ensenhamant ena definicion des linhes d'accion des relacions Institut-empresa.
- Prepausar ara equipa directiu es adaptacions des Mòduls professionaus de liure disposicion, segontes es besonhs socioeconomics der entorn.
- Coordinar es visites deth professorat e er alumnat as empreses o entitats.
- Enes centres d'ensenhamant qu'aufrisquen es servicis d'assessorament e reconeishençia academica des aprenedissatges artenhudi mejançant era experiéncia laborau o en activitats sociaus:
 - Coordinar era elaboracion des recorsi d'orientacion professionau.
 - Informar e orientar profissionaument, damb caractèr generau e/o especific, des diuères Familhes professionaus qu'eth centre aufrís as personnes usatgères deth servici.
- Quinsevolh aute prètzhet que se li mane, en relacion damb es sues foncions.

Critèris de tutoritzacion:

- Entrevistar-se damb es representants des empreses que collaboren en programa.
- Entrevistar-se damb eth tutor d'empresa, entà avalorar era situacion der alumne e programar es activitats que cau hèr segontes eth cicle formatiu e eth plan d'activitats deth cahier de practiques.





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- Vetlar entà qu'era alumne e era entitat collaboradora emplenent era part corresponent deth cahier de practiques, a on cau reflectir es activitats hètes pes escolans e era avaloracion posterior per part dera entitat collaboradora.
- Hèr eth seguiment des practiques des alumnes e valorar er aprenentatge assolit e eth programa realment devolupat. Cau hèr aguesta valoracion a compdar des aportacions deth representant dera entitat collaboradora e der alumne.
- Visitar es empreses o entitats on hèn es praktiques es alumnes deth cicle formatiu correspondent e informar era coordinacion de formacion professionau des incidéncies e des valoracions que se poguen dedusir des visites.
- Hèr eth barrament deth cahier dera formacion practica en centres de travalh, ena seu finalitzacion o baisha anticipada dera FCT.
- Remassar informacion des empreses sus es aspèctes formatius que se poderien includir enes mòduls professionaus de liure disposicion.
- Hèr eth seguiment dera insercion laborau des alumnes a compdar des sies mesi dera finalizacion des estudis e elaborar es informes e es enquestes correspondents.
- Administrar eth programa que gestione es praktiques (qBID), en cas que non existeixi era figura de coordinador d'FP o responsable de practiques.
- Hèr quinsevolh auta accion que se li encomane en relacion damb es sues foncions.

Critèris de tutoritzacion Dual.

- Gestionar eth document de compromís e d'acceptacion des condicions dera formacion en alternança des escolans
- Gestionar era documentacion der acòrd formatiu en alternança: beca salari/contracte pera formacion
- Gestionar eth desenvolupament der acòrd formatiu en alternança (beca salari/contracte pera formacion), mejançant era aplicacion qBID.
- Avalorar amassa damb eth tutor dera empresa era formacion dual
- Assistir as amassades dera comission de seguiment deth convèni de collaboracion de formacion en alternança entre es empreses e eth centre
- Collaborar damb eth/era coordinador/a de dual deth centre ena recerca d'empreses o entitats collaboradores ena formacion en alternança dual

Punt 4: Calendari

Era distribucion dera formacion practica en centres de travalh seguirà, damb caracter generau, eth calendari escolar. Ei a díder, s'excludissen es dissabtes e es dimenges, es vacances de Nadau e Semana Santa, es vacances d'ostiu e es dies de hèsta intersemanaus.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 32 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Maugrat açò, en cas de besonhs específics que justifiquen era inadequacion dera distribucion ordinària, a proposta deth tutor e damb er informe motivat deth coordinador de formacion professionau, eth director der Institut poirà sollicitar, via Serveis Territoriaus de Lhèida, autoritzacion entà qu'autregi era distribucion orària singulara.

Enes cicles que se hè era FP DUAL pendent eth tresau trimèstre deth prumèr cors, er alumne iniciará era integracion ara empresa o entitat miejançant eth mòdul d'FCT. Aguesta etapa d'integracion a d'èster com a maximum de 100 ores.

Era FP DUAL se realizarà preferentment en dusau cors. Se procurarà començar non mès tard deth 15 de seteme entà poder finalizar era estada ena empresa a començaments de junh. Eth calendari se realizarà auent en compde eth conjunt total d'ores que s'an de realizar ena empresa/entitat segontes cònssta ath PEC.

Punt 5: Normativa alumnat FCT e FP Dual

5.1 Normes d'estada ara empresa

Assisténcia ara FCT /FP DUAL der escolanat:

1. Enes dus casi ei obligatòria. En cas d'absència ineludible, se comunicarà per telèfon ara empresa e ar Institut e se liurarà eth justificant ath tutor dera empresa que lo signarà e/o meterà un sagèth. Er alumne/a lo portarà ar Institut e lo liurarà ath tutor o coordinador.
2. Peth que hè relacion as abséncies per motius academics (pròves extraordinàries, gessudes acadèmiques, assisténcia a heires, jornades, eca.) Er Institut liurarà eth justificant corresponent ara empresa, a peticion der alumne.
3. Es abséncies constaran coma baisha temporau ath cahier telematic (qBid) e auran d'èster recuperades ath long deth calendari planificat laguens deth conveni o s'alongarà eth conveni en cas dera FCT.
4. Non se pòden recuperar es abséncies dehòra der orari establert, pr'amor qu'era assegurança escolara sonque se contempla enes ores assenhalades.
5. Non s'abandonarà eth trabalh sense permís dera persona responsable ena empresa/entitat.
6. Es fautes de puntualitat se consideraran negatiuament ena valoracion der alumne e es descomparrà eth temps de retard laguens dera activitat diària enregistrada en cahier de pràctiques, supausant era recuperacion ath long deth calendari pactat en conveni, tostemp e quan sigue possible.
7. Es fautes d'assisténcia non justificades e non informades ena empresa o institucion pendent tres o mès dies, pòden èster motiu de baisha deth conveni dera FCT /FP DUAL.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 33 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

8. En moment dera avaloracion finau dera estada des escolans ena empresa, pòt aplicar-se, per acòrd dera junta d'avaloracion e damb eth vistiplau dera empresa o entitat, eth reconeishement com a maximum deth 5% des ores non realizades dera FCT o FP Dual ena empresa/institucion, era quau causa cau que se justifique en acta dera avaloracion finau.

9. Se er alumne/a, voluntàriament, decidís abandonar eth projècte de formacion en alternança, aurà de signar un document de renúncia, e seguir era sua formacion ath centre damb es alumnes que non hèn era DUAL, reconeishent-li es ores hètes en mòdul de FCT e en projècte o Empresa a l'Aula, si s'escau.

10. Er alumnat que presènte era baisha d'estudis en centre, ja sigue voluntariament o d'ofici, se li valoraran e qualificaran es quadèrns ena plataforma (sBID) corresponenta en moment dera baisha. En cas de naua matricula s'aplicarien es reconeishements segontes era normativa vigenta de Formacion en Centres de Treball.

Actitud ara FPCT / FP DUAL der escolanat

1. Es alumnes seguiran tostemp es indicacions dera persona responsable e auran un tracte educat e respectuós damb eth personau dera empresa o institucion e, s'ei eth cas, damb es clients.

2. Aurà ua actitud de totau respècte en vers es installacions e materiau dera empresa o entitat.

3. Eth mau comportament der alumne/a ena empresa o entitat serà motiu de falta grèu damb era correspondent sancion e/o finalizacion deth conveni, damb era possibilitat d'avaloracion negatiua en mòdul profesional d'FCT o FP DUAL, en aguest cas er alumne/a s'aurà d'integrar en grop classa que non hèn FP DUAL.

4. Er Institut a de vetlar entà qu'er alumnat respecte era política de proteccio de donades e confidencialitat establèrta ath centre de travalh o entitat collaboradora.

5.2 Conseqüéncies der incompliment dera normativa

Eth tutor pòt expausar ara equipa docenta deth cicle formatiu que se prepausi ath director/a der Institut, era extincion deth conveni entara realizacion dera formacion practica damb era entitat o empresa collaboradora. Era prepausa d'extincion pòt fonamentar-se en:

- Comportaments o actituds inadequades
- Capacitats notòriament non idònies per part der alumnat, que pera sua permanéncia o intensitat, impedeishen o dificulten eth normau devolupament dera formacion practica
- Incompliment des condicions qu'asseguren eth caràcter formatiu dera FCT / FP DUAL per part dera empresa
- Per manca de respècte e compliment des normes de seguretat vigents.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 34 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

A mès, eth director/a, previ informe motivat deth tutor d'FCT / FP DUAL, poirà dar fin a un conveni o acòrd se se detecten anomalies grèus en tracte personau o professionau damb er alumne.

Punt 6: Condicions d'accès, de continuitat e finalizacion des estades formatives der escolanat en alternança.

6.1 Compromís e acceptacion des condiciones dera formacion en alternança

Accès as estades formatives en alternança: abantes de formalizar era matricula, eth centre a d'informar ar escolanat des caracteristiques de desenvolupament dera formacion en alternança e a d'obtir era conformitat damb era signatura der compromís e acceptacion des condiciones dera formacion en alternança e, s'ei menor d'edat, tanben cau era signatura deth pair, mair o representant legau.

6.2. Condicions entà participar ena formacion en alternança ena empresa

1. Preparacion der escolanat entath procediment de seleccion.

Es escolans qu'accedissen ara Formacion profesionau en alternança auran de:

- Auer superar mès deth 60% des ores des unitats formatives realizades enquath dusau trimèstre. En tot préner coma referéncia eth conjunt des mòduls profesionaus planificadi peth prumèr cors..
- Auer corsat damb profitament era UF2 deth modul de Formacion e Orientacion Laborau (FOL). Entà assolir aguest objectiu cau planificar er inici d'aguesta unitat formatiu en prumèr trimèstre deth prumèr curs.
- Auer-se preparat entath procés de seleccion. Eth professorat de FOL pòt collaborar ena preparacion d'aguest procés. Eth centre a de garantizar qu'eth professorat d'aguesta area recep era retroalimentacion dera empresa o institucion respècte des desenvolupament deth procés de seleccion d'aprenents entà incorporar-la pedagogicament ara milhora des apprentissatges des escolans.
- Quan un escolan/a de cicles formatius a de hèr era estada en Dual en ua entitat qu'era activitat implique, pera sua natura intrínseca, un contacte abituau damb mainatges/es, li cau acreditar deuant aguesta, abantes ar inici des practiques, que dispòse deth certificat negatiu deth Registre centrau de delinqüents sexuaus, d'acòrd damb çò qu'establís era Lei 26/2015, de 28 de junhsèga, de modificacion deth sistema d'emparament ara enfància e era joenessa.

2. Procediment de seleccion

- Era formacion dual s'adrese prioritàriament ar escolanat deth centre educatiu que es matricule deth totau des mòduls profesionaus deth cicle formatiu associadi a unitats de competéncia.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 35 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



- Er institut hè era assignacion der alumnat candidat entà cadun des lòcs aufertadi e la hèr arribar ara empresa, auent en compde:
 - Preferéncias
 - Expedient academic de cadun des escolans
 - Competéncies professionaus
 - Capacitats clau (actitud, manca d'incidéncies, fautes d'assisténcia e puntualitat, eca.)
 - Critèri dera equipa d'ensenhamant deth cicle formatiu e dera equipa directiu deth centre.
 -
- Cadun des alumnes realizarà es entrevistes damb es empreses d'acòrd damb era prepausa hèta per Institut.
- Era empresa e er Institut poiràn pactar formes diferentes d'accès as aufertes en situacions especiaus.
- En casi de manca de places DUAL, o ben pr'amor qu'eth perfil des alumnes non son adients as besonhs des empreses o institucions, er institut aufrirà lòcs entà realizar es practiques en modalitat FCT. Aguesti alumnes auran de realizar eth Mòdul Dual o projècte de forma presenciau en centre.
- Eth tutor o tutritz deth grop, un viatge a escotat era equipa docenta e d'acòrd damb es critèris estabolidi, pòt endarrerir era incorporacion d'un escolan ena empresa o entitat e, determinar que no s'arribi a incorporar
- Eth centre a d'informar er escolanat des criteris d'adjudicacion des lòc dera activitat.
- Es centres an de collaborar damb es empreses o entitats signatàries des convenis ena organizacion dera distribucion der alumnat entà participar enes processi de seleccion de candidatures enes diuèrsi lòcs d'estada que s'aufrisen.
- Er alumnat qu'age superat o obtengut era exempcion deth modul professionau de Formacion en Centres de Trabalh entà un cicle formatiu non pòt cursar, en formacion dual, eth madeish cicle formatiu. Era Direccio Generau de Formacion Professionau Iniciau e Ensenhaments de Regim Especiau pòt establir excepcions, per exemple, en cas de projèctes qu'impliquen mobilitat.

6.3 Extincion deth acord de Dual

Renúncia der escolan a hèr era alternança ena empresa.

Er escolan a de signar era Declaracion de renuncia der escolan a hèr era alternança ena empresa, se, voluntàriament, decidís abandonar eth projècte de formacion dual abans d'iniciar era estada formativa.





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Extincion der acòrd d'FP DUAL damb era empresa

S'era empresa, eth centre o ben er alumne/a non volen contunhar hent era estada formatiuia damb beca o contracte, per un motiu justificat, cau qu'es parts signen un document de rescission der acòrd de beca o contracte establit, dispausable ena intranet *Portal de Centre*.

Eth centre educatiu pòt determinar era non contunhitat der alumne/a ena formacion dual, d'acòrd damb es normes d'organizacion e foncionament deth centre. Era extincion dera relacion entre era entitat e er alumne/a compòrte eth cessament dera sua participacion en formacion dual ena entitat.

Se er alumne/a, voluntàriament, decidís abandonar eth projècte de formacion en alternança, aurà de signar un document de renúncia, e seguir era sua formacion ath centre damb es alumnes que non hèn era DUAL, reconeishent-li es ores hètes en mòdul de FCT e en projècte o Empresa a l'Aula, se cau.

TÍTOL V. DE LA CONVIUENÇA EN CENTRE

Capítol 13. Qüestions generaus.

1. Es NOF deth centre determinen es nòrmes de conviuença en centre e es mecanismes afavoridors der exercici des drets des escolans, en tot concretar es sòns deuers e en tot establir es correccions que corresponen as conductes contràries as nomenades normes.
2. Es NOF establissen es sistèmes adequadi de comunicacion damb es pairs o tutors sus era assisténcia a classe des escolans e es correspondentes autorizacions o justificacions entàs cassi d'inassisténcia, en generau, aguesti s'haran mejançant eth gestor d'assisténcia.
3. Aqueres conductes des escolans que siguen grèument perjudiciaus entara conviuença en centre, e que se qualifiquen coma fauta en aguestes normes, seràn objècte de correccio peth conselh escolar, un còp instruït eth correspondent expedient disciplinari, damb era impausicion de bèra ua des sancions previstes en madeish article.
4. Pr'amor de facilitar aguest prètzhet se constituirà ua comission de conviuença, compausada per un membre parion de professors, pairs e escolans trigadi entre es membres d'aguesti sectors en conselh, presidida peth director o eth cap d'estudis.
5. Se poderàn corregir es actes contraris as normes de conviuença deth centre atau coma es conductes grèument perjudiciaus, qualificades coma fauta, realizades pes escolans laguens deth recinte escolar o pendent era realization d'activitats complementàries e extraescolares. Atau madeish, es actuacions dehòra deth recinte escolar, que siguen motivades o relacionades dirèctament damb era vida escolara e afècten as sòns companhs o d'auti membres dera comunitat educativa.
6. Se poderà sancionar es escolans, atau com mèrque era normativa vigenta, damb trabalhs entara comunitat. Un professor dera equipa docenta sonque poderà realizar aguest seguiment un dia ara setmana.
7. Per çò qu'ei as Servicis de minjador e transpòrt: era acumulacion de fautes provocaràn era pèrta deth dret der usatge d'aguesti servicis peth temps que resòlve era Comission de conviuença deth Conselh Escolar.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 37 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCTIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

8. Eth Conselh Escolar velharà peth compliment efectiu des mesures correctores e des sancions.
9. Era entrada d'animaus domestics en Institut ei defenut. Encasi especiaus a on sigue de besonh que bèth animau entre en recinte escolar cau hèr ua sollicitud argumentada e obtier eth permís explicit dera direccion deth centre.

Capítol 14. Mesures de promocion dera conviuença.

Laguens deth PEC se trape eth Plan de conviuença escolara. Er objectiu mès important ei fomentar era conviuença entre toti es membres dera comunitat educativa. Er esturment mès important tà promòir era conviuença ei eth Projècte de Conviença deth centre realizat pendent eth cors 18-19. Laguens d'aguest Projècte s'inclodissen es esturments qu'an de migliorar era conviuença com eth projècte de mediacion escolara, eth projècte TEI e era actualizacion deth PAT.

Capítol 15. Mecanismes e formules entara promocion e resolucion de conflictes.

Els mecanismes e formules entara promocion e resolucion de conflictes en centre se fondamenten en:

- Es atencions personalizades que hèn es tutors de seguiment e es psicopedagògues.
- Eth Plan de mediacion escolara.
- Eth programa TEI.
- Era conscienciacion e sensibilizacion des conflictes grèus en tutoria a trauès deth Plan d'Accion Tutoriau.
- Era planificacion de charrades sensibilitzadores.
- Era collaboracion des familhes e des institucions locaus en diferenti espacis educatius.

Capítol 16. Mediacion escolara.

Era mediacion escolara ei un mejan entà resòler conflictes basadi en dialòg e eth consens. A coma objectiu fonamentau era education e era conviuença. Ei un procès voluntari e confidencial, per andues parts, qu'aufrís era possibilitat de resoler es problemes damb es auti e arribar a un acòrd. Se base en dialòg, era cooperacion e era responsabilitat e supause ua aportacion tara cultura deth consens e era patz. Era sua metuda en practica partis des principis següents:

- a) Era mediacion escolara ei un metòde de resolucion de conflictes mejançant era intervencion de tresaus personnes (alumnes mediadors) damb er objectiu d'ajudar es parts a obtier per eres madeishes un acòrd satisfacent.
- b) Se pòt aufrir era mediacion ena resolucion de conflictes entre escolans pes motius que seguissen;
 - desavinença/desacòrd entre dus escolans sense supausar conductes contràries as normes de conviuença deth Centre.
 - conductes contràries as normes de conviuença
 - conductes grèument perjudiciaus entara conviuença deth Centre.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 38 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



c) En incompliment des acords deth procès de mediacion comportarà er inici o continuament der expedient disciplinari correspondent

d) Eth procès de mediacion se pòt iniciar a instància de quinsevolh escolan que sigue, entà esclarir era situacion e evitar era possibla intensificacion deth conflicte, o ben per aufriment deth tutor/a, professor, Cap d'Estudis o ben bèth mainatge dera equipa de mediacion escolara, un còp detectada ua conducta contrària o grèument perjudiciau entara conviuènça.

e) Calerà referenciar-se, entara resolucion de conflictes, en plan de mediacion elaborat en Centre e ara Coordinadora de Mediacion Escolara.

Capítol 17. Drets e deuers des escolans

Drets des escolans.

1. Es escolans an dret a recéber ua formacion que les permete d'arténher eth plen desenvolopament dera sua pròpria personalitat.
2. Es escolans an dret a ua valoracion objectiva deth sòn rendiment escolar, pera quau causa se les a d'informar des critèris e procediment d'avaloracion, d'acòrd damb es objectius e contenguts der ensenhamant.
3. Es escolans, o es sòns pairs o tutors, an dret a sollicitar esclarient per part des professors/es respècte des qualificacions d'activitats academiques o d'avaloracions finaus d'un cicle o cors.
4. Es escolans o es sòns representants legaus an dret a reclamar contra es decisions e qualificacions des avaloracions nomenades.
5. Poderàn fondamentar-se enes causes que seguisen:
 1. Era inadequacion deth procès d'avaloracion o de bèth un des sòns elements en relacion damb es objectius o contenguts der airau o matèria sometuda a avaloracion e damb eth nivèu previst ena programacion per òrgan didactic correspondent.
 2. Era incorrècta aplicacion des critèris e procediment d'avaloracion estabolidi.
6. Es escolans an dret ath respècte dera libertat de consciència e des suas conviccions religioses, moraus e ideologiques, e dera sua intimitat en relacion damb aqueres credences o conviccions.
7. Es escolans an dret ath respècte dera sua integritat fisica e dera dignitat personau.
8. Es escolans an dret a realizar era sua activitat academica en condicions de seguretat e igiene adequades.
9. Es escolans an dret a participar en funcionament e era vida deth centre enes tèrmes que prevé era legislacion vigenta.
10. Es escolans an dret a recéber era informacion que les permete d'intervier ena gestion e eth contròle deth centre per miei des sòns representants en Consell Escolar.
11. Es escolans an dret a èster informadi pes membres deth consell de delegats e pes representants des associacions d'escolans autant sus es qüestions pròpies deth sòn centre, coma sus aqueres qu'affècten a d'auti centres docents.
12. Es escolans an dret a amassar-se en centre. Eth director/a facilitarà er usatge deth locau qu'agen de besonh en tot respectar era normau realization des activitats deth centre.
13. Es escolans an dret a associar-se e a constituir cooperatives d'ensenhamant e d'escolans.





14. Es escolans an dret a manifestar damb libertat, individuaument e collectiva, es suas opinions en marc de civisme adequat.
15. Es escolans an dret a ua orientacion escolara e professionau qu'assegure era sua libertat de decision d'acòrd damb es suas aptituds, es sòns coneishements e es suas capacitats. Tanben an dret ath coneishement deth mon deth trabalh e era preparacion professionau qu'aurà d'arténher entà poder accedir. Eth servici de Tutoria escolara a nivèu individua e de grop-classe constituís entàs centres un esturment obligatori de garantia d'aguest dret.
16. Es escolans an dret a qu'eth centre tracte damb era deguda resèrva tota era informacion relativa as circonstàncies personaus e familiares.
17. Es escolans an dret a gaudir d'ua orientacion escolara e professionau qu'assegure era sua libertat de decision d'acòrd damb es suas aptituds e damb es sòns coneishements. tanben an dret ath coneishement.
18. Es escolans auràn dret a recéber es ajudes de besonh entà compensar possibles mancances de tipe familial, economic e sòcioculturau, damb era finalitat de crear es condicions adequades que garantisquen ua egalitat d'oportunitats reau.
19. Es escolans an dret a proteccio social en supòsits d'infortuni familial o d'accident.
20. Es escolans an dret a denonciar quinsevolh transgression d'aguesti drets deuant deth director/a deth centre e deth conselh escolar.
21. Es escolans a compdar de tresau dera ESO an dret a hèr grèva quan sigue convocada pes sindicats d'estudiants e informen ara Direccio deth centre amb 2 dies d'auança. Calerà justificar es motius e era autoritzacion des pairs en cas d'èster menor d'edat.

Deuers des escolans.

1. Es escolans an eth deuer de respectar er exercici des drets e es libertats des membres dera comunitat educativa.
2. Er estudi constituís un deuer bàsic des escolans que compòrte er aprofitament des suas aptituds personaus e des coneishement que s'impartissen damb era finalitat d'arténher ua bona preparacion humana e academica. Aguest déuer generau se concreta, entre d'autes, enes obligacions següentes:
 - a) Assistir a classe, participar enes activitats acordades en calendari escolar, e respectar es oraris establedi.
 - b) Realizar es prètzhèts encomanadi pes professors en execici des suas foncions docentes.
 - c) Respectar er exercici deth dret ar estudi des sòns companhs.
 - d) Respectar era libertat de consciència e es conviccions religioses, moraus e ideologiques, com tanben era dignitat, era integritat e era intimitat de toti es membres dera comunitat educativa.
 - e) Non discriminari pas cap de membre dera comunitat educativa per rason de neishement, raça, sexe o per quinsevolha auta circonstància personau o social.
 - f) Respectar, hèr usatge corrèctament e compartir es bens mòbles e es installacions deth centre.
 - g) Complir es normes generaus de funcionament.
 - h) Respectar es decisions des òrgans unipersonaus e collegiats deth centre, sense perjudici que poguen impugnar-les quan consideren que lesionen es sòns drets.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- i) Participar e collaborar activament damb era rèsta de membres dera comunitat educativa, pr'amor d'afavorir eth melhor exercici der ensenhamant, dera tutoria e orientacion e dera conviuença en centre.
- j) Propiciar un ambient de conviuença e respectar eth dret des auti escolans a que non sigue pertorbada era actiuïtat normau enes aules.
- k) Non se poderà humar ne beuer begudes alcooliques laguens deth recinte escolar
- l) Non se poderà utilizar telefons mobils ne d'auti aparelhs que non siguen d'usatge didactic o explicitament autorizats peth professorat en recinte escolar ne enes activitats dehòra deth centre que se hèn en orari lectiu. Tanpòc se poderà utilizar enes activitats organizades per INS enes quaus non sigue expressament requerit peth professorat acompañant. Era comunicacions familhes-alumnes se realizarà a trauès deth telefon de consergeria.
- m) Non se poderá, en cap de cas, hèr fotografies ne realizar enregistraments en centre sense era deguda autorizacion deth professor responsable. Era difosion ei restringida ara activitat academica laguens der ambit pedagogic e non se pòt compartir sense eth consentiment explícit des personnes implicades (escolans/familhes) e damb coneishement dera direccion deth centre.
- n) S'a de hèr un bon usatge des dispositius digitals e atier tostems es indicacions deth professorat responsable respècte as madeishi.
- o) Non se poderá exhibir simbèus que se consideren vexatoris envèrs era comunitat educativa, d'acòrd damb er ideari deth centre.
- p) Non se poderàn portar ne exhibir objèctes susceptibles d'èster utilizadi coma armes o entà accions violentes.
- q) Non se podrá usar cap de sòrta de chapèu en classa sense era autorizacion deth profesor/a o dera direccion deth centre.
- r) Non se podrá circular pes corredors deth centre, en ores de classa, sense era autorizacion deth professor/a o dera direccion deth centre.
- s) Se susvelharà era neteja e igiene personau.
- t) Cau méter bèra causa des hilats sociaus?

Capítol 18. Conductes contràries as normes de conviuença deth centre e mesures correctores e sancionadores.

(a) Se consideraràn conductes contràries as normes de conviuença deth centre es que seguissen:

- 1) Es fautes injustificades de puntualitat o d'assisténcia a classe.
- 2) Es actes d'incorreccio o desconsideracion damb es auti membres dera comunitat educativa.
- 3) Es actes injustificadi qu'altèren eth desenvolopament normau des activitats deth centre.
- 4) Es actes d'indisciplina e es injúries o aufenses contra membres dera comunitat educativa.
- 5) Eth deteriorament, causat intencionadament, des dependéncies deth centre, deth material d'aguest o dera comunitat educativa.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 41 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- 6) Quinsevolha auta incorreccions qu'altèrè eth normau desenvolopament dera activitat escolara, que non constituisque conductes grèument perjudiciaus

Totes aguestes conductes contràries as normes de conviuença seràn tipificades com minimom damb 1 punt.

(b) Es mesures correctores qu'es NOFC prevé entàs conductes contràries as normes de conviuença deth centre son:

- 1) Amonestacion orau
- 2) Compareishençia immediata deuant deth cap d'estudis o deth director deth centre.
- 3) Privacion deth temps dera recreacion.
- 4) Amonestacion escrita per part deth tutor der escolan, eth cap d'estudis o eth director.
- 5) Realizacion de trabalhs educadors entar escolan, en orari non lectiu, e/o era reparacion economica des daumatges causadi ath materiau deth centre o ben ath de d'auti membres dera comunitat educativa. Era realizacion d'aguesti trabalhs non se poderà perlongar per un periòde superior a dues setmanes.
- 6) Suspension deth dret a participar en activitats extraescolares o complementàries deth centre per un periòde determinat.
- 7) Cambi de grop der escolar.
- 8) Aplicacion deth Programa de Corresponsabilitat Educativa damb eth Conselh Generau d'Aran e/o damb es Ajuntament peth periòde que s'establisque des dera Comission de conviuença deth Conselh Escolar.
- 9) Suspension deth dret d'assisténcia a classes. Pendent era imparticion d'aguestes classes er escolan aurà de demorar en centre en tot realizar es trabalhs academics que se li encomanen.

(c) Se consideraràn fautes es conductes grèument perjudiciaus entara conviuença en centre que seguissen:

- 1) Es actes grèus d'indisciplina, injúries o aufenses contra membres dera comunitat educativa.
- 2) Era agression fisica o amenaces contra d'auti membres dera comunitat educativa.
- 3) Eth deteriorament grèu, causat intencionadament, des dependéncies deth centre, deth materiau d'aguest o des objèctes e pertenences des auti membres dera comunitat educativa.
- 4) Es actes injustificadi qu'altèren grèument eth desenvolopament normau des activitats deth centre.
- 5) Gésser deth recinte educatiu en orari lectiu sense era autorizacion deth tutor legau. Totun entàs escolans traspostadi, gésser deth recinte educatiu en orari de minjador escolar.
- 6) Es actuacions e incitacion a actuacions perjudiciaus entara salut e era integritat personau des membres dera comunitat educativa.
- 7) Era reiterada e sistematica comission de conductes contràries as normes de conviuença deth centre.
- 8) Er usatge des dispositius electronics laguens deth recinte escolar o enes activitats escolares realizades en orari lectiu ei defenut se non ei damb consentiment explicit deth professorat



CÓDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 42 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

responsible. Tanpòc se poderà utilizar enes activitats organizades per INS enes quaus non sigue expressament requerit peth professorat acompanyant.

- 9) Era tinença non autorizada de aparelhs electronics ena realization de pròves avaluables. Eth professor/a pòt demanar era custodia e/o occultacion des airines electroniques.
- 10) Enregistrament e/o difosion d'imatges o votz sense consentiment explicit dera persona o personnes implicades (dera sua familia se cau).
- 11) Portar materiau que pogue herir era sensibilitat de quauqui membre dera comunitat educativa o que poga distorsionar era vida escolara, causar danhs as personnes o desperfèctes enes installacions deth centre.
- 12) Er incompliment des mesures sanitàries de prevencion e protecccion en marc d'ua pandèmia, com pòden èster non portar mascareta, non mantier es normes d'igiene, non respectar eth distanciament sociau...

Totes aguestes conductes grèument perjudiciaus as normes de conviuència seràn tipificades damb 9 punts.

(d) Es sancions que poderàn impausar-se pera comission des fautes previstes en apartat anterior son es que seguissen:

- 1) Realizacion de trabalhs educadors entar escolan que no se poderàn perlongar per un periòde superior a un mes.
- 2) Suspension deth dret a participar en activitats extraescolares o complementàries deth centre pendent un periòde que non poderà èster superior ath que rèste entar acabament deth correspondent cors academic.
- 3) Cambi de grop o classe der escolan.
- 4) Suspension deth dret d'assisténcia ath centre o a determinades classes, sense qu'açò compòrte era pèrta deth dret ara avaloracion continua, (er escolan a eth dret d'assistir as examens d'avaloracion) e sense perjudici dera obligacion de realizar determinadi trabalhs academics en domicili der escolan, en supausat de privacion deth dret d'assisténcia ath centre.
- 5) Aplicacion deth Programa de Corresponsabilitat Educativa damb eth Conselh Generau d'Aran e/o damb es Ajuntament peth periòde que s'establisque des dera Comission de conviuència deth Conselh Escolar.
- 6) Inabilitacion tà corsar estudis en centre peth periode que rèste entar acabament deth correspondent cors academic.
- 7) Inabilitacion definitiu entà corsar estudis en centre.
- 8) Er usatge des dispositius digitaus de forma improcedenta comportarà era proibicion de portar-lo ath centre o deishar-lo en custodia en direccion pendent er orari lectiu. Enes gessudes de centre eth professorat acompanyant poderà custodiar es dispositius electronics se detècte un mau usatge des madeishi. Enes casi de reincidència s'anarà augmentant era sancion de forma progressiva.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 43 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Consideracions generaus entà migliorar era conviuènça en centre:

- A. Es escolans qu'intencionadament o per negligéncia causen daumatges enes installacions deth centre o ath sòn materiau o lo sostrèguen, son obligadi a reparar eth daumatge o a restituir çò que s'age sostrèt. Era responsabilitat civil correspon as pairs o representants des escolans enes tèrmines previsti ena legislacion vigenta.
- B. Enes intervalus entre classes, es/es escolanes auràn de mantier era orde as classes e enes correders. S'arrebrembe qu'es/es escolanes d'ESO non pòden gésser tath corridor, se non ei de manera justificada. Atau madeish, dempùs deth timbre, es correders auràn de demorar uets e en silènci.
- C. Pendent eth pati, en cap de cas, ena mesura que s'interromp era activitat escolara, es escolans non poderàn demorar ena aula, excèpte es escolans de postobligatoris damb era autorizacion dera direccion.
- D. Pendent er orari lectiu non se pòt èster, en cap de cas, en zones annèxes enes aules entà non destorbar eth bon foncionament des classes que s'i impartissen.
- E. Ei obligacion deth professorat de gésser eth darrèr dera classa, tant en pati coma enes darrères ores, en toti es nivèus e etapes. A darrèra ora tanben calerà que se meten es cagires dessús dera taula damb er objectiu de facilitar es ahèrs de neteja.
- F. Es punts tocadi en apartats “Sus eth materiau e es installacions deth centre”, “Sus eth comportament en classe” e “Sus eth programa Educat 2.0 e er usatge de naues tecnologies”, seran tipificadi segontes es critèris dera Cap d'Estudis coma conductes contràries o conductes grèument perjudiciaus as normes de conviuènça

Sus eth Procediment sancionador:

- a) Eth non compliment des normes que se nomenen en aguest document, serà sancionat d'acòrd damb era normativa vigenta. A cada fauta tipificada, se li assigne ua puntuacion segontes era següenta baremacion:

Fauta tipificada	Puntuacion	Agreujant se non se presente ath professor de guàrdia
Expulsion de classe	1	
Gessuda dera classe sense autoritzacion	1	1
Fauta injustificada	1	



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 44 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



b) Escala de sancions:

Punts	Consideracion	Sancion
3	1ª Conducta contrària as normes.	Qualificacion, sancion e comunicacion as pairs per part deth tutor de seguiment
6	2ª. Conducta contrària as normes.	Qualificacion, sancion e comunicacion as pairs per part deth tutor de seguiment
9	Conducta grèument perjudiciau	Expedient academic damb entrevista as pairs per part deth Cap d'Estudis

- c) Es escolans damb conductes contràries o grèument perjudiciaus entara conviuència en centre, **poderàn non** participar enes activitats escolars (gessudes e viatges).
- d) Sus era reincorporacion ath centre, se un membre des escolans ei expulsat deth centre per quinsevolh des conductes tipificades en aguesta normativa, en moment de reincorporar-se as classes aurà de vier accompanhat pes sòns pairs o peth sòn tutor legau e damb eth Plan de Trabalh realizat qu'aurà coordinat eth tutor de seguiment, a fin que mantenguen ua entrevista damb eth Cap d'Estudis.

Sus era tramitacion d'un expedient sancionador:

Quan s'impausen es mesures desenvolopades quan er alumne arribe as 9 punts, calerà tostemp era instruccion prèvia der expedient entà poder impausar era sancion corresponent.

- Er expedient l'iniciarà eth director deth centre, a propòsta de quinsevolh membre que sigue dera comunitat educativa.
- Li correspon ath director deth centre, escotada era comission de conviuència, resòler es expedients e imposar es sancions que corresponen.
- Era direccion deth centre a de comunicar as pairs era decision qu'adòpte.
- Es pairs, mairs o tutors poderàn sollicitar, en termini de tres dies, era revision dera sancion aplicada, prèvia peticion per escrit adreçat ath director deth centre.
- Era decision adoptada peth director deth centre, un còp escotada era Comission pedagogica e, se de cas, eth Conselh Escolar deth centre e era Comission de conviuència en cas de conductes grèument perjudiciaus entara conviuència en centre, calerà que sigue acatada e respectada. Eth cas contrari se seguiràn es directritzes mercades pera norma en vigor.
- Eth Director comunicarà ath ministèri fiscau e ara delegacion territoriau corresponenta deth Departament d'Educacion, es hèts constitutius de delicte o fauta penau sens perjudici que contunhe era tramitacion der expedient enquiarà sua resolucion e imposicion dera sancion.

Capítol 19. Era assistència a classe .





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Sus era assisténcia e eth comportament en classa.

- a) Era assisténcia a classa ei obligatòria. Toti es escolans entraràn damb puntualitat e damb ordre ena classa. En cas de retard injustificat pendent es 5 prumères menutes, es mainatges pujaràn tara classa e se les introdusirà un retard R en aplicatiu d'assisténcia. Eth professor/a pòt demanar que puje ara sala de professors entà picar a casa e retornar ar aula.
- b) Es fautes d'assisténcia e es retards s'auràn de justificar per escrit ath tutor de seguiment, s'ei possible, abans que se produsisque era fauta. Es mairs/mairs/tutor legau der escolan poiràn justificar es fautes a trauès de secretaria.
- c) Era tutor/a, eth coordinador/a e, en darrèr tèrme, eth/ era Cap d'estudis poiràn negar en determinadi casi era validesa dera justificacion e poiràn demanar as pairs, as tutors o as escolans, se son majors d'edat, informacion complementària. En aguest sens, non s'admeterà justificacion d'ores sòltes sense eth correspondent certificat medicau o d'aute sòrta qu'acredite aguesta abséncia.
- d) En toti es corsi, cas qu'un/a escolan/a supèr 25% des fautes d'assisténcia poirà non èster avalorat. Cadun des Departament Didactics decidirà dambs es sòns critèris com recuperarà era matèria.
- e) En determinadi casi e de manera excepcionau per situacions mediques, alumnes de pretecnificacion, tecnificacion o ben pera realizacion d'estudis complementaris en eth cas des Estudis Pòstobligatòris, eth critèri deth 25 % pòt èster flexible e eth professor/a li harà avaloracion continuada.
- f) Se s'obsèrve qu'un/a escolan/a realize ua fauta d'assisténcia abans dera realizacion d'un examen o espròva escrita, eth professor responsable poirà non examinar-lo e, en conseqüència, non avalorar-lo. Ath delà, ar escolan/a li calerà justificar damb anterioritat ara data der examen era sua non-assisténcia ad aguest examen.
- g) Es alumnes (a partir de tresau) que de manera justificada hèn usatge deth sòn dret de grèva, an de portar era justificacion des pairs/mairs. Eth professorat li meterà ua “V” (vaga) en aplicatiu d'assisténcia. Per part deth professorat calerà tier en compde aguest dret der alumnat e contemplar era recuperacion dera matèria impartida.

Capítol 20. D'auti

Sus eth comportament ena classa.

- a) Era expulsion: Era expulsion ei era conseqüència d'ua fauta de disciplina ena classa, ena mesura qu'era conducta d'un/a escolan/a interromp eth normau desenvolopament dera classa de manera reïterada.
- b) Quan un/a escolan/a sigue expulsat/da -s'atau ac decidís eth/era professor/a- de classa, eth/era



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 46 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

professor/a li darà trabalh entà hèr pendent era franja orària dauant era sala de professors, ar escolan s'aurà de presentar ath professor/a de guàrdia; en cas contrari, se li imputarà un agreujant.

- c) Es fautes de disciplina se tieràn en compde entara participacion des escolans enes activitats extraescolares.
- d) S'a de mantier era classa neta e ordenada (papèrs, sacs,...), s'a de respectar eth mobiliari des aules, e s'a de susvelhar sustot damb es persianes e es hièstres (que normaument demoraràn barrades).

Sus era docéncia telematica

Era docéncia telematica se pòt produsir en bèri casi específics. S'a de sollicitar a trauèrs deth tutor/tutritz de seguiment e s'a d'aprovar pera equipa directiva. En cas d'aprovacion eth tutor de seguiment ac aurà de comunicar ara equipa docenta.

Sus eth materiau e es installacions deth centre.

a) Ei defenut er usatge de telefons mobils e d'autre tipe d'airines electroniques en tot eth recinte escolar. Tanben ei defenut er enregistrament d'audio, video o fotografies damb tota sorta d'aparelhs en tot eth recinte escolar.

b) Non se permet portar tath recinte escolar cap objècte que pogue resultar perilhós a causa deth sòn mau usatge (objèctes punchents, làsers,...), Ath delà de toti aqueri objèctes proïbidi pera norma de seguretat ciutadana en vigor.

c) Es desperfèctes de provada intencionalitat seràn consideradi coma conducta contrària o grèument perjudiciau, e, ath delà , er escolan/a s'aurà de hè cargue des despenes d'apraiament e dera realizacion de prètzheùts que contribuïsquen ar apraiament des damatges materiaus causadi o damb d'autes que siguen utiles ath centre e educatives entàs afectadi.

d) Mantier un bon orde e conservar neta era aula ei responsabilitat deth grop corresponent. Eth cas que quauquarren se deteriore, d'ua manera accidentau, e sense que s'i tròbe eth/era responsable, serà apraiat o reposat a cargue de toti es escolans deth grop.

e) Era falsificacion, sustraccion o eth panatòri de materiau academic e/o personau dera rèsta dera comunitat educativa se considerarà coma conducta contrària o grèument perjudiciau as normes de conviuència deth centre.

f) Era AMPA facilitarà ua guisheta tar alumnat. Aguesta guisheta aurà d'èster daurida per escolan, o pera familia der escolan, a peticion de quin membre que sigue deth Claustre.

Sus er usatge de naues tecnologies:

Es normes d'utilizacion son d'obligat compliment. Eth non compliment serà sancionat coma fauta greu segontes se contempla en aguest document (NOFC)



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 47 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



- a) Es ordenadors an d'arribar en centre damb era bateria cargada.
- b) S'arrebrembe qu'er ordenador a un usatge educatiu. S'auran d'auer installat es programes estabolidi peth centre.
- c) Eth professor poderà campar en quinsevolh moment e a voluntat quines planes o aplicacions i a dubèrtes.
- d) Non se pòt emplegar es dispositius digitaus (ordenador, tauleta, telefon, relòtge o d'auti similars) entà escotar musica, chatejar, baishar musica, utilizar hilats sociaus o d'autes, sense autorizacion exprèssa deth professorat.
- e) Dehòra dera aula, totemp se portarà er ordenador laguens der emboish, o laguens deth morralet. Es ordenadors se tractaran damb suenh e era responsabilitat deth sòn bon usatge ei deth propietari/a o usatgèr/a. Laguens dera aula, quan non s'utilize, ei recomanable non deishar-lo ara vista e auer-lo controlat.
- f) A critèri deth professor/a, quina accion que sigue per part der escolan contraria as critèris estabolidi se considerarà fauta.
- g) Gessudes deth centre
- h) Era normativa anteriora s'aplique igualment enes activitats dehòra deth centre.
- i) Enes gessudes dehòra de centre eth professorat acompañant e responsable aurà era potestat de custodiar es airines digitaus segontes eth sòn criteri.
- j) Ordenadors deth PEDC
- k) Er ordenador ei propietat deth centre e ei responsabilitat der alumne eth bon us e manteniment.
- l) En començar eth cors se liurarà un document de compromís entà retornar er equimpament damb toti es sòns components qu'aurà d'èster signat pera familha. En cas que se retorne sense components o en mau estat s'aura d'abonar 50€ entara sua reposicion.
- m) Sonque s'installaràn es programes estabolidi peth centre.
- n) S'es escolans hèn un emplec different ar educatiu, eth professor/a poderà realizar-li un reset ar ordenador entà tornar-lo ath punt d'inici. S'era conducta ei reiteratiua se valorarà era retirada deth dispositiu.
- o) NON se pòt hèr cap modificacion en equip. Eth centre pòt demanar pendent eth cors, en differenti moments, de hèr un contròl deth dispositiu.
- p) Ath finau des diferentes etapes educatives s'a de retornar er ordinador ath centre.

TÍTOL VI. COLLABORACION E PARTICIPACION DES SECTORS DERA COMUNITAT ESCOLARA

Capítol 21. Qüestions generaus.

Er Institut d'Aran sage de hèr a participar a totes es personnes e estaments deth territori a trauès de diuèrsi cannaus de comunicacion digitaus o ben presenciaus.

Capítol 22. Informacion as familhes.





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Es familhes an es següentes vies de comunicacion:

1. Per questions generaus damb er institut a trauès dera web deth centre (<https://agora.xtec.cat/iesaran/>)
2. En quinsevolh moment picant ath telefon deth centre (973.64.37.61) o presenciaument enes dependéncias deth madeish
3. En inici de cors e a finau de cors de finau d'etapa a trauès d'amassades informatives per exposar eth desenvolupament deth cors e era orientacion a préner.
4. Entrevistes de tutors de seguiment damb es pairs e mairs per informar deth rendiment academic des alumnes
5. Liurament des nòtes de preavaloracion as pairs presenciaument.
6. Liurament de nòtes trimestraument e es de finau de cors as alumnes, mès eth tutor/a de seguiment abans a de trucar e informar as pairs.
7. Es pairs poden hèr usatge deth Gestor d'assisténcia

Capítol 23. Associacion de mares i pares d'alumnes (AMPAs).

Eth centre a ua estreta vinculacion damb era AMPA der Institut d'Aran. Era AMPA desvolope differenti prètzhhèts:

- Subvencion de prètzhhèts e activitats per alumnat
- Subvencion e er aqueriment de materiau educatiu
- Era gestion des guishetes.
- D'auti.

Capítol 24. Alumnes delegats. Conselh de participacion.

1.- Des delegats de cors

2.- En cada grop d'escolans se trigarà un delegat e un subdelegat. Aguesta eleccion se harà per sufragi dirècte e secret pendent es prumèrs trenta dies de cors. Es foncions des delegats son:

1. Èster receptors des problèmes, inquietuts e iniciatives des escolans pr'amor de transmert-les ath tutor/itz o ath conselh escolar a trauès deth conselh de delegats/des.
2. Assistir, en representacion deth grop, ath finau dera session d'avaloracion, entà escotar era valoracion dera equipa docenta.
3. Representar ath sòn grop en conselh de delegats e exercir es foncions que coma membre d'aguest conselh a encomamades.

3.- Conselh de Delegats:

4.- Eth conselh de delegats ei format pes delegats de cada grop e es representants des escolans en conselh escolar deth centre.

5.- Es foncions deth conselh de delegats son es següentes:

1. Balhar conselhament e supòrt as representants des estudiants deth conselh escolar deth centre, as quaus haràn arribar era problematica especifica de cada un des corsi, classes, especialitats o branques que representen.
2. Elaborar informes entath conselh escolar deth centre, ben a iniciativa pròpria o ben a requeriment d'aguest òrgan collegiat.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 49 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

3. Èster informat respècte der orde deth dia des amassades deth conselh escolar deth centre damb era auança sufisenta, e des acòrds adoptadi a fin de da-se difusion enta èster tractadi enes diuèrsi corsi.
4. Informar des dues activitats a toti es escolans deth centre.
5. Realizar propòstes ena gestion deth centre, respècte ara conviuència, es installacions e es activitats.

Es membres deth conselh de delegats non poderàn pas èster sancionadi per exercici, enes condicions establèrtes en aguestes normes, d'aqueres foncions que se les atribuisquen coma pròpies.

Capítol 25. D'auti òrgans e procediments de participacion.

1. D'autes figures que participen activament ena bona conviuència deth centre son es mediadors e es dinamizadors (PCEE).
2. Es foncions des mediadors demoren arrecuelhudes en Plan de mediacion escolara.
3. Es foncions des dinamizadors se tròben en Plan Catalan der Espòrt.
4. Es delegats pòden trobar un aute espaci de participacion e comunicacion en Moodle de delegats, qu'ei enllaçat ena web deth centre.
5. Tota era comunitat educativa dispuse d'ua boëta de suggeriment. Eth procediment pera sua utilizacion se tròbe en Mannau de Gestión de Qualitat (MGQ)

Capítol 26. Carta de compromís educatiu.

1. Era Carta se darà en inici de cors, e a totes es familhes de naua incorporacion.
2. Toti es escolans/es e es dues familhes coneisheràn es NOF tan ara conviuència en centre e se comprometeràn a complir-lo a trauèrs dera Carta de Compromís. Es normes seran liurades ar inici deth cors a toti es sectors dera comunitat educativa de nauèra incorporacion ath centre.

TÍTOL VII. FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Capítol 27. Entrades e gessudes deth centre.

1. Acces planta 0: Entrada de toti es alumnes peth maitin. En finalizar es classes es alumnes de dusau cicle dera ESO e pòstobligatòris gesseràn pera planta 0. Tanben s'utilizarà aguest accès coma recepcion des pairs, missatgeria e tà toti aqueres activitats que se realizen (anglès, aranés,...)
2. Accés planta 2: s'utilitzarà entà ahèrs administratius. Es alumnes de prumèr cicle dera ESO gesseràn pera planta 2.
3. Es alumnes dera ESO non poderàn gésser deth recinte escolar ena ora deth pati. Era omission se considerarà ua fauta grèument perjudiciau entara conviuència deth centre.
4. Sonque gesseràn pendent era ora deth pati es alumnes d'estudis pòstobligatòris (bachilierat e cicles)
5. Es alumnes menors d'edat sonque poderàn gésser se les ven a cercar un familiar o se telefone ara consergeria deth centre dant eth permís, prèvia presentacion dera autoritzacion escrita ena agenda.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 50 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Capítol 28. Visites des pairs.

- Tot er alumnat a assignat un tutor de seguiment, què a era assignacion d'ua ora setmanau de permanéncia entà atier as pairs o ben as pròpries escolans.
- S'era familha desire parlar damb eth tutor de seguiment, se li cau demanar preferentament a trauèrs dera agenda escolara, a trauèrs deth sòn correu electronic corporatiu o tanben a trauèrs deth telèfon deth Centre.

Capítol 29. Activitats complementàries e extraescolares.

1. En es activitats organizades perth centre, damb assistència de familiars, er enregistrament d'imatge, son o vidèu quède circonscrit a activitats exclusivaments personaus o domestiques. Es familiars non pòden publicar o difóner aguest type de dades en internet, hilats, blòcs,... sense eth consentiment de toti aquèri qu'apareishen o, se son menors de 14 ans, des sòns tutors legaus.
2. Es activitats deth centre son de dus type: escolars, des estudis e complementàries, considerades ambdues academiques e programades pes departament.
3. Totes es activitats que se realizen en centre o en nòm deth centre les cau èster prèviament programades, e aprovades peth Director/a deth centre o damb era aprobacion deth Conselh Escolar que procurarà respectar aguesta programacion.
4. Es activitats academiques que se hèsquen laguens der orari lectiu son d'obligada assistència tant per professors coma per escolans.
 - 3.1.- Es activitats que les organize laguens er encastre escolar per rapòrt as diferentes disciplines, seràn tostemp obligatòries. Era non assistència implicarà era presentacion de justificants; en cas contrari, se compdabilizarà coma fauta injustificada d'assistència a classe.
 - 3.2.- Era manca d'interès o era actitud negatiua de bèth escolan/a envèrs ua activitat poderà supausar era exclusion d'aguest/a escolan/a de successives activitats.
 - 3.3.- Es activitats programmaesi pes departament o edocs, se se realizen, auràn tostemp un caractèr ludic e/o culturau, les auràn d'organizar e supervisar es comissions respectives e, en quinsevolh cas, i auràn de participar aumens 80% des escolans implicadi. En cas des **viatges associadi a desenvolopar activitats curriculares** calerà sajar d'obtier un mínim deth 80% des escolans implicadi, en tot hèr difussion enes amassades d'inici de cors, enes tutories , eca... Se non s'arriba se poderà realizar eth viatge.
5. Es activitats academiques que se hèsquen dehòra der orari lectiu e/o dehòra deth centre se programaràn en tot tier en compde era implicacion des professors e precisaràn era corresponenta autorizacion paterna, quan es escolans siguen mendres d'edat.
6. Se consideren activitats des estudis e/o complementàries es que servissen coma complement dera activitat d'ensenhamant e, donques, cau qu'agen ua clara fin educativa.
7. Era prepausa d'activitats extraescolars e des estudis requeirà ena equipa d'ensenhamant que seguirà es següentes pautes:



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 51 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

- a. Eth departament serà er encargat de programar-les e de liurar-les ar inici deth mes d'octobre.
- b. Se poderàn realizar naues prepauses d'activitats ar inici de cada trimesader.
- c. Era Equipa directiu pòt prepausar activitats que considèrre importantes.
- d. Era prepausa se realizarà tostemp ath coordinador/a d'activitats, que derivarà ena sollicitud ara equipa directiu.
- e. Aguestes pautes tanben afècten es viatges de fin de cors.

7. Eth Coordinador d'Activitats recuelherà es prepauses d'activitats.

8. Era avaloracion des prepauses d'activitats recuelhudes la realizarà era equipa d'ensenhamant respectiva. S'avalorarà:

- a) era foncion educativa dera activitat prepausada.
- b) eth nivèu de participacion prevista der alumnat.
- c) es possibles compatibilitats o incompatibilitats lectives deth professorat responsable.
- d) eth pressupòst economic dera activitat.

9. **Excepcionalment**, entà determinar er alumnat **expedientat** que poderà realizar ua activitat programada, era equipa d'ensenhamant e es tutors realizaràn era prepausa, e s'acordarà per consens en si dera equipa d'ensenhamant. En cas de non arribar en consens prevaldrà era decision des professors acompanhaires responsables dera activitat. *En aquesti casi sonque s'a de contemplar es alumnes qu'an hèt ua fauta greu non relacionada damb actes de disciplina contra eth professorat, personau deth centre o d'auti companhs, e que non acumulin cap fauta més greu e agen ua evolucion positiva.*

10. Un còp hèt era avaloracion dera activitat prepausada, eth director meterà a consideracion deth Conselh Escòlar era sua aprobacion.

11. Un còp aprovat, eth Coordinador d'activitats amiarà a tèrme eth seguiment dera activitat damb era supervision deth professor responsable dera sua organizacion, deth tutor deth grop correspondent e dera equipa directiu.

12. Eth Coordinador d'activitats informarà puntuaument ara equipa directiu dera marcha dera organizacion des activitats programades.

13. Se procurarà qu'es activitats se realizen damb un minim deth 80 % des escolans deth grop, o excepcionaument inferior quan eth Director ac creigue oportun escotada era opinion dera Comission Pedagogica; era rèsta auràn classa damb modificacion der orari, s'ei convenient.

14. Es escolans e eth grop-classa qu'agen incidéncies pendentes damb eth centre **poderànon** realizar activitats extraescolares.

15. Es excursions autorizades se realizaràn cossent damb es següentes puntuallitzacions:

- a) totes se realizaràn damb un **minim de dus professors** acompanhaires.
- b) **a compdar d'aguest minim s'incrementarà en un professor en tot acompanhar mès per cada fraccion de 20 escolans.**
- c) es escolans satisfaràn ua quantitat economica en concèpte de resèrva que sonque poderà èster retornada 15 dies abantes dera gessuda; es posteriors dies non s'admeteràn renòncies.
- d) es professors acompanhaires non auràn de satisfèr càp quantitat economica entà participar





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

en aguesta activitat.

- e) Ara ora d'organizar era gessuda, se tierà en compde eth punt anterior en moment de calcular es còsti.
f) eth centre satisfarà as professors que participen ena gessuda ues diètes quan aguesta implicarà demorar-se a dinar e/o pernoctar.

16. Pendent es activitats s'aplicarà es normes de conviuença der Institut, e que son rebatudes en si des presentes NOF, encara qu'er escolan non sigue laguens deth recinte escolar.
17. Ath delà, quan i auràn conductes contràries as normes de conviuença deth centre, eth professorat en tot acompanhar poderà préner es següentes mesures correctrizes:
a. Trucar as pairs e ara equipa directiu entà informar e préner era decision oportuna.
b. Non hèr es activitats previstes pera rèsta deth grop.
c. Demanar un trabalh teoric - practic extra sus eth tèma.
d. Avertir ara familia e acompanhar ar escolan en autobús/tren, entà enviar-lo entà casa (o demanar qu'es pairs/tutor legau lo venguen a cercar)
18. En cas qu'er alumnat realize fotografies o enregistre vidèus enes qu'apareishen d'auti alumnes, non en pòt hèr difusion publica (hilats sociaus o d'auti).

Observacions sus es activitats damb alumnes

1. Es activitats complementàries auràn d'èster degudament programades pes Departament, equipa d'ensenhamant o pes tutors e aprovades peth Conselh Escolar ath començament de cors o damb pro antelacion.
2. Cada activitat damb alumnat aurà un professor responsable.
3. Es professors陪同anti seràn preferentament es tutors e/o es professors des grops que realizen era activitat.
4. Se comunicarà per escrit as pairs era realizacion d'activitats que supausen desplaçament, tot indicant eth programa de viatge e eth pressupòst. En madeish escrit s'adjunharà ua autorizacion que serà signada pes pairs.
5. Era gessuda e era arribada des activitats complementàries dera ESO serà tostemp des der Institut d'Aran, o des dera parada d'autobusi de Vielha-Mijaran, se n'ai convenient.
6. Es escolans damb ua conducta contrària as normes de conviuença deth centre (3 punts), pòden èster-ne privadi.
7. Es escolans damb dues (6 punts) o mès conductes contràries as normes de conviuença deth centre **poderàn non** participar-i.
8. Es activitats de tipe puntuau s'auràn de comunicar e auràn d'èster aprovades pera direccio deth centre.
9. Es professors/es qu'impartissen classe en bachelherat non poiràn anar entàs viatges e /o activitats complementàries dera ESO se açò signifique distorsionar eth normau desenvolopament des classes de manera normau continuada.

Capítol 30. Vigilància en pati.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 53 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Eth prumèr dia lectiu deth cors escolar eth Cap d'Estudis penge ena Sala de Professors un quadrant deth cors escolar distribuit per trimèstre a on i apareishen cinc professors assignadi entàs guàrdies cada dia. Cadun d'aguesti professors a assignada un prètzhet:

- a) Professor/a 1: Susvelhar era zòna de taules picnic.
- b) Professor/a 2: susvelhar pati (minjador en cas de mau temps)
- c) Professor/a 3: Susvelhar escales planta 0 e lavabos.
- d) Professor/a 4: Susvelhar pati/palai d'espòrts.

Capítol 31. Oraris deth centre.

Sus er orari escolar.

- 1) Er orari escolar ei determinat peth Conselh Escolar a principi deth cors.
- 2) Era duracion de cada classa ei de 60 menutes, en tot includir er interval entre classes, mercat per dus tocs de timbre.
- 3) Peth bon funcionament deth centre ei imprescindible era puntualitat ar inici e ara fin des classes.
- 4) Es escolans non pòden gésser de classa enquia que sone eth timbre, e jamés en cas d'examens.
- 5) Es/es professors/se que agen classa abantes deth pati, e a darrera ora auràn de hèr gésser es/es escolanes dera aula e barraràn era pòrta.
- 6) Es alumnes menors d'edat sonque poderan gesser se les ve a cercar un familiar o se telefoneara consergeria deth centre donant eth permís previa presentacion dera autoritzacion escrita ena agenda.
- 7) Es alumnes qu'an matèries der IOC an de romandre en Centre, que facilitara un espaci per estudi. Era madeisha norma s'aplicara as alumnes que cursen "Estada en empresa"

Capítol 32. Utilizacion des recurci materiaus.

- 8) Era gestion, organizacion e mantenència der inventari de materiau especific deth departament didactic sera responsabilitat deth cap de departament, qué poderà auer l'ajude deth tutor de mantenència.
- 9) Eth cap de departament aura d'auer a disposicion dera Direccio deth centre ua huelha excel d'inventari facilitat, convenientament actualizat ath mes de hereuèr de cada an.
- 10) Era gestion, organizacion e mantenència der inventari de materiau generau deth centre sera responsabilitat deth secretari deth centre, qué disposarà tanben d'ua huelha excel, convenientament actualizada ath mes de hereuèr de cada an.
- 11) Per optimitzar es recorsi materiaus deth centre eth cap d'estudis penjara ua huelha (ara web e/o ena sala de professorat) pera reserva d'aucupacion de materiau e/o d'espacis específics. Aguesta huelha s'actualizarà cada principi de mes.

Capítol 33. Actuacions en casi d'absentisme der alumnat.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 54 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- Eth centre dispòse d'un aplicatiu que servís t'à passar lista. Aguest aplicatiu ei associat a un sistèma de missatgeria instantànèa. Se un escolan arribe tard o non assistís a classa, s'avertís ara familha a trauès d'aguest sistèma.
- Eth professorat a era obligacion de passar lista a trauès d'aguest aplicatiu e signar-la.
- Eth Centre de manèra preventiva abans non s'acumule 25% de fautes sense justificar en acabar eth trimèstre se meterà eth contacte damb era familha a trauès deth tutor de seguiment entà conéisher es causes dera non assisténcia der escolan ath Centre e activar un travalh prealable.
- En cas que er escolan en acabar eth trimèstre escolar age acumulat un absentisme de fautes non justificades de 25% des ores lectives o mès, eth Centre se veirà ena obligacion de comunicàc a Servicis Territorials a trauès deth document que i a establít. Tanben n'extindrà còpia ar EAP dera zòna e as Servicis Socials dera Val d'Aran
- Er equipament informàtic deth centre s'aurà de retornar ath centre.

Capítol 34. Seguretat, igiene e salut.

- a) Cau auer especiau suenh damb era igiene personau, e en conservar es installacions deth centre netes e ordenades.
- b) Eth consum d'alcòl, tabac, e de quinsevolh tipe que sigue de drògues, tant laguens eth recinte escolar coma enes activitats extraescolares, se considerarà coma conducta grèument perjudiciau entara conviuènça en centre.
- c) Per çò qu'e des mès elementaus normes de conviuènça e de igiene non se pòt minjar (quinsevolh tipe d'aliment: gormanderies, pipes, chiclets, etc.) ne béuer enes aules ne enes corredors tant en orari lectiu com pendent eth descans. Se considerarà conducta contrària as normes de conviuènça.
- d) Un còp ar an, eth Coordinador de riscos laborals, auent coma objectiu era seguretat des nòstres alumnes en prumèr lòc e tanben des installacions deth Centre, premanís un simulacre d'evacuacion a on i collaboren es POMPIÈRS d'Aran e es Mossos d'Esquadra.

Capítol 35. Des queishes e reclamacions.

1. Entà plantejar quinsevolh suggeriment, queisha, doble, etc. er alumne se dirigirà ath tutor/a e, aquest, en cas que sigue d'ua assignatura, ho derivarà ath professor/a correspondent. Sonque dempús auer parlat damb eth tutor, er alumne/a poirà adreçar-se ath Cap d'Estudis o ath Director deth centre.
2. Er alumne/a que ac considere de besonh pòt recòrrer quinsevolh sancion deth Conselh Escolar. Quan s'adrece alth Director, ath Conselh Escolar o ara Inspeccion aurà de hè'c per escrit a fin qu'en quede constància.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 55 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Capítol 36. Actuacions en cas de queishes sobre la prestacion de servici que qüestionin l'exercici professional del personal del centre.

Quan i aurà un planh sus era prestacion deth servici que qüestione er exercici professionau deth personau deth centre eth Director seguira era norma vigenta e realizarà es següenes accions:

1. Sollicitar escrit de remesa deth planh ara persona afectada en tot sollicitar informe des hëts
2. Acta dera declaracion verbau des personnes afectades
3. Escrit dera Direcccion de responsa a qui presente eth planh
4. Enviament der informe deth Director deth centre, se escau, ath Director des ST

Aguesti procediment s'aran en fucion deth “decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, e eth decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent”.

Capítol 37. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs.

Quan i aurà reclamacions sus qualificacions obtingudes ath long deth cors, eth Director seguirà es procediment arrecuelhudi enes Instruccions d'inici de còrs.

TÍTOL VIII. SERVEIS ESCOLARS

Capítol 38. Serveis escolars.

Es servicis escolars qu'aufrís eth centre son:

- Eth minjador escolar (servici de carmanhola)
- Eth transpòrt escolar
- Era Biblioteca
- Es activitats extraesportives culturaus e esportiues

Toti es servicis escolars seràn reguladi tanben pes aspèctes de conviuença referida en aguestes normes. Se beth escolan transgredís es normes de conviuença e ei sancionat poderà èster privat der usatge d'aguesti servicis mencionadi.

En cas concret que beth escolan non realize usatge reïterat deth servici de minjador o deth servici de transpòrt poderà èster privat deth servici damb eth avis previ per part dera Direcccion deth Centre.

S'arrebrembe qu'es escolans transportadi dera ESO non pòden gesser deth centre jos cap concèpte. Unicament se permet enes casi que i age ua justificacion escrita deth tutor legau e s'age trucat ara secretaria deth centre entà avertir. Aguesti escolans gesseràn pera planta 2.

Capítol 39. Servei de menjador.

Peth minjador escolar calerà referenciar-se pes normes de conviuença des NOFC, en especial as recuelhudes en annex 1.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 56 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Capítol 40 Servei de transport escolar.

Peth transpòrt escolar, calerà referenciar-se enes normes de conviuença d'aquestes mateixes NOFC

En servici de transpòrt escolar s'an de complir es madeishes normes de conviuença que pendent es ores lectives, e que son recuelhudes enes NOF deth Centre.

1. En cas que er autobus escolar arribe abantes der orari lectiu previst ath centre, sera responsabilitat des subalterns deth centre realizar era acuelhuda der alumnat. Aguesta acuelhuda consistira en:
 - a) Daurir era pòrta d'accès ath centre.
 - b) Apuntar nòm e cognòms der alumnat qu'entre en centre, e notificàc as Caps d'estudis.
 - c) Daurir er espaci adequat per què es escolans demoren er accès ara classa, e realizar era vigilància corresponenta.
 - d) Es classes auràn d'ester daurides peth professorat.
2. Es alumnes usatgèrs deth servici de transpòrt escolar an d'anar e tornar dera escòla enes veïculs deth servici obligatoriament.
3. Es pairs o tutors des alumnes que realizen bèra activitat extraescolara auràn d'autorizar era non utilizacion deth servici pera tarde, enes dies en qu'aguesta se desvolope. Ei obligacion des pairs d'informar ath centre escolar en cas de baisha enes activitats extraescolares entà tornar a utilizar eth servici.
4. En casi extraordinaris se poderà autorizar era non utilizacion deth servici de transpòrt ena tornada a casa. Era autorizacion s'aurà de realizar mejançant era agenda escolar que se presentarà ath tutor. Eth centre escolar ac comunicarà ar acompañant deth servici de transpòrt escolar.
5. Cossent damb er article 6 deth decret 161/1996 dera Generalitat de Catalonha, peth quau se regule eth servici de transpòrt escolar, es alumnes quan deishen eth transpòrt escolar en sòn pòble, an de demorar acompañants per un familiar o persona dessignada. En cas contrari cau autorizacion expressa que cau presentar en centre docent.

Capítol 41. Altres serveis del centre.

Dera bibliotèca

Es normes de funcionament dera bibliotèca son es que seguissen:

1. Era bibliotèca serà a disposicion des escolans/es pendent er orari establit.
2. Era bibliotèca dispause d'un servici de préstec de libres entàs escolans e professors/es. Es libres se retornaràn laguens des terminis establidi.
3. Eth retard ena devolucion des libres serà considerat coma ua falta de disciplina. Era reincidència poderà supausar era proibicion d'utilisar aguest sevici.
4. Es libres perdudi o deterioradi auràn d'ester restituïdi per un exemplar idèntic o ben abonar eth sòn impòrt en metàllic.
5. Enes ores de bibliotèca, eth personau encargat a tota era autoritat.
6. Les normes recuelhudes en annex 2



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 57 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Des activitas extraescolars (culturaus i esportives).- PCEE:

Es normes de funcionament des activitats extraescolares vieràn determinades pera Junta directiva dera AEE der IES d'Aran, damb eth coneishement peth Conselh Escolar deth centre.

TÍTOL IX. DE LA DOCUMENTACIÓ ACADÈMICO-ADMINISTRATIVA.

Capítol 42. Gestió econòmica.

Era gestion econòmica sera responsabilitat deth secretari deth centre, per delegacion deth Director.

Eth professorat e eth personau non docent auràn era obligacion de seguir eth següent procediment:
Sus es crompres

- 1) Aumplir formulari de solicitud de crompa de materiau per part dera persona o personnes que prepausen eth aquesiment.
- 2) Presentacion deth formulari ath cap de departament/seminari, s'escau, entà qué lo signe en tot dar-i era sua conformitat.
- 3) Liurar eth formulari ath director entà qué autorize era realization de la crompa.
- 4) Recepcion deth formulari per part deth secretari.
- 5) Execucion de la crompa.
- 6) S'escau, recepcion deth materiau per part deth personau subaltern e comprovació deth albarà.
- 7) Avís dera recepcion ara persona o personnes que heren era comanda.
- 8) Inventariar se cau.
- 9) Comprovacion dera coerència entre l'albarà damb era factura emituda.
- 10) Pagament dera factura per part deth secretari o director deth centre.
- 11) Anotar eth pagament ena comptabilitat intèrna era huelha Excel e SAGA
- 12) Archivar era factura.
- 13) Comunicar ath cap de departament era despensa a cargue deth correspondent departament.

Capítol 43. Gestió acadèmica i administrativa.

Era gestion academico-administratiua sera responsabilitat deth secretari deth centre, per delegacion deth Director. En aguest trabalh poirà delegar es tasques oportunes en personau dera administracion (PAS) tal e coma queda contemplat en capitol deth personau d'administracion e servicis deth centre.

Capítol 44. Deth personau docent

Son drets des professors:

1. Auer garantizada era libertat de catedra laguens deth respècte ara Constitucion.
2. Que se respècte era sua conciència.



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 58 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOS DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

3. Utilizar es element destinats a fins docents e d'auti element locaus o installacions der Institut damb acòrd as normes reguladores deth sòn usatge.
4. Participar en govèrn e era administracion der Institut per miei des canaus previsti pes leis e per aguestes normes, e a exercir es foncions directiues pes que siguen designadi.
5. Èster respectadi ena sua dignitat personau e professionau.
6. Que se les reconéishigue era sua autoritat degudament exercida. En conseqüéncia, poderàn sancionar un escolan ena forma especificada en aguestes normes.
7. Èster informadi oportunament sus es decisions fundamentaus qu'afècten ath funcionament der institut.
8. Era libertat d'eleccion des metòdes pedagogics e critèris d'avaloracion en coordinacion damb es membres des sòns pròpis Departament.
9. Conéisher es critèris en base as que eth Cap d'Estudis e era Direcccion elabòren es oraris.
10. Toti aqueri auti drets reconeishudi pera legislacion vigenta.

Son déuers des professors:

1. Complir e hèr complir aguestes normes de Foncionament
2. Assistir puntuament ath lòc de travalh e demorà-i eth temps que senhalen es oraris.
3. Eth professorat ei obligat a acceptar e a complir er orari que li pertòque e aurà de justificar quinsevolh incompliment dauant der òrgan correspondent.
4. Cooperar en melhorament des servicis e ena artenhuda des fins deth Centre.
5. Exercir degudament es cargues que les agen estat assignadi.
6. Realisar damb eficiéncia es travalhs d'ensenhament e educatius qu'agen encomanadi.
7. Complir es dispausicions des òrgans de govèrn.
8. Velhar entath manteniment e conservacion deth Centre, en tot amonestar as escolans que cometessen bèra fauta. S'era fauta ei de caràcter grèu o força grèu, eth professor darà compde der hèt as òrgans de direcccion.
9. Extremar eth compliment des normes etiques qu'exigís era sua foncion educatiua.
10. Assistir as claustres de professors, as amassades deth departament e as sessions d'avaloracion e a totes es amassades as quaus siguen degudament convocadi.
11. Comprovar era assisténcia des escolans/es entàs classes, en tot préner nota des abséncies.
12. Elaborar abantes deth periode lectiu es diuèrsi programes des assignatures, en coordinacion damb es responsables deth correspondent departament jos era supervision deth coordinador/a. Agesti programes auràn d'ester metudi en coneishement des escolans.
13. Toti es document d'avaloracions des alumnes s'an de custodiar en eth pròpi Departament Didactic enquia eth 30 de seteme deth proplèu cors acadèmic.
14. Mantier un tracte digne e respectuós damb es escolans.
15. Es fautes d'assisténcia an d'auer licència o permís d'auança deth director, e calerà justificà-les documentaument. Es professors qu'agen de fumar auràn de preveir es element de travalh de besonh entà qu'es sòns escolans les realisen damb eth professor de guàrdia.
16. En cas d'accidents o incidents, eth professor/a que se trape en tot dirigir o vigilar ua activitat escolara, extraescolara o complementària, aurà d'atier era situacion produsida damb es mieis



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 59 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



des que pogue dispausar, en tot actuar tostemp damb era diligéncia deguda; e ac comunicarà çò mès lèu possible ath director/a.

17. En aguestes normes podrà figurar un annex damb es normes generaus de funcionament entà professors/es que es podrà actualisar cada cors.
18. Quinsevolh autes recuelhudes ena legislacion vigenta.

Sus es guardies.

Eth professor de guàrdia aurà es obligacions que seguissen:

1. Controlar quinsevolha incidéncia laguens deth recinte escolar (pati, passadissi, servicis...) qu'afècte autan escolans /es coma professors/es, e préner es mesures de besonh.
2. Sustituïr, quan sigue de besonh, as professors absenti a classes.
3. Anotar en caièr de guàrdies totes es incidéncies que se produsiquen.
4. Hè-se cargue e responsabilizar-se des escolans/es qu'en aquera ora non siguen pas en classe per quinsevolh motiu.
5. Eth quadre de guàrdies apareish en taulèu dera Sala de Professors/es. Aguest quadre a d'èster consultat per toti es professors enes dies qu'agen assignada bera ora de guàrdia.
6. Es professors/es de guàrdia substituiràn as companhs/es absents, enes classes. Eth Cap d'Estudis indicarà es abséncies coneishudes damb antelacion.
7. S'eth professor/a de guàrdia n'ei tanben deth grop en eth que hè era substitucion aurie d'impartir matèria dera assignatura e, en cas contrari, indicarà as alumnes eth treballh a realizar.
8. Es professors/es de guàrdia, que non agen substitucions, auràn de controlar es corredors, (alumnes, tapatges,...), restar ena Sala de Professors/es, préner nòta per escrit des possibles incidéncies (expulsions de classe,...) e decidir es mesures oportunes.
9. Es alumnes expulsadi an d'èster en un lòc adequat controladi per un professor/a e an d'auer trebalh a realizar. Aquest professor apareisherà en nereta ena huelha setmanau.
10. En taulèu dera Sala de professors e en taulèu de consergeria s'indicarà es professors de guàrdia de pati de cada setmana.
11. Pendent era ora deth pati, es professors/es de guàrdia auràn de susvelhar es alumnes, barrar es aules e ara entrada, daurir-les. Els alumnes auràn de gésser tostemp tath patí.
12. L'oblit u omission reiterada dera realizacion d'ua guardia, o guardia de pati, se repercutirà ena setmana posteriora. Non se computaràn james es abséncies per permisi autrejadi, malautia, déuer inexcusable... Eth professor li calerà realizar eth número d'ores non realizades per oblit u omission.
13. Se rebrembe qu'es alumnes dera ESO non pòden abandonar eth recinte escolar en cap moment.
14. Eth professorat que participe en sessions deth Conselh Ecolar o en guàrdies de pati se li compensaran es ores dedicades en tot liurar eth madeish numerò d'ores en guàrdies deth sòn orari fixe (o autes complementaries en cas de non auer guàrdies en sòn orari) pendent era següenta setmana.

Sus era assistència e era justificacion des absències.

1. Es fautes d'assitència an de besonh licéncia o permís prèvi deth Director e calerà justificar-les documentaument. Eth professor/a a d'aumplir era huelha corresponenta.





2. Es fautes non previstes s'auràn de comunicar dirèctament a bèth membre dera Equipa Directiva, en tot especificar eth motiu. En moment dera reincorporacion, eth/era professor/a aurà de comunicàc ara Direcccion e, justificar tostemp documentaument aguesta fauta.
3. Es professors qu'agen de mancar auràn de deishar ath Cap d'Estudis trebalh entà qu'es sòns alumnes ac hèsquen damb eth/era professor/a de guàrdia.
4. Er orari laborau ei eth determinat peth Departament d'Ensenyament.
5. Era assisténcia entàs amassades de Claustre, Departament, d'Equip Docent,... ei obligatòria e, en cas de non poder-i assistir s'aurà de justificar.
6. Abantes deth dia dètz de cada mes, s'arà relacion publica des fautes d'assisténcia e/o puntualitat as diuèrses activitats e se comunicaràn es non justificades as interessats/des per possibles allegacions.
7. Es professors/es de 2au bachelierat e CCFF auràn de mantier eth son orari taument es auti professors/es, enquiar acabament generaun des activitats lectives previstes en calendari.

Sus eth contraròtle de fautes dera assisténcia des escolans:

1. Ei obligacion des professors controtlar era assisténcia des escolans as suas classes.
2. Cada professor/a anotarà es fautes d'assisténcia e es retards des escolans en gestor d'assisténcia.
3. Eth tutor de seguiment amiàrà a terme un seguiment des fautes d'assisténcia, retards... deth sòn alumnat. Atau madeish, es familhes tanben poiran hèr auguest seguiment per miei deth gestor d'assisténcia.
4. Es familhes pòden justificar es fautes d'assisténcia per escrit o mejançant trucada telefonica.
5. En cada avaloracion s'hara un recompte des fautes (tan justificades coma injustificades) e se comunicara as pairs.

Sus es programacions e avaloracions:

- Toti es professors/es balharàn ath sòn Cap de Departament es programacions des suas assignatures abantes de mitat d'octubre.
- Era programacion calerà revisar-la d'acòrd damb eth nau curriculum e reflexionar sus es metodologies hètes a servir e es resultats obtengudi, en tot tier en compde es estratègies qu'afavorissen eth desenvolopament des competéncies basiques.
- Es Caps de Departament auràn un manau orientatiu entà realizar es programacions corregtament. Ena programacion s'aurà d'especificar:
 - a) Es objectius e competències a assolir e era sua temporizacion per matèries e cors, era ordenacion e temporizacion des continguts, era metodologia e es situacions de trebalh que cau hèr servir (individuaus e en grop); eth procediment d'avaloracion e recuperacion que cau seguir, tant per çò que hè as matèries deth cors com as possibles matèries pendentes.
 - b) Es programacions, en cas d'adaptacion del curriculum, tostemp an de préner com a referéncia es competències, e es objectius terminaus de manera que sigue possible trebalhar e avalorar es objectius generaus dera airau e es objectius generaus dera etapa.
 - c) Era avaloracion serà continua e sistematica (non s'a de confóner avaloracion damb examen o espròva escrita).





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- d) Es espròves de suficiéncia, auràn d'estar elaborades amassa pes membres deth Departament e s'an de qualificar d'acòrd damb critèris comuns. En aguest sentit, es membres des departament, auràn d'arribar aumens a uns acòrds basics d'aplicacion generala.
- Ei perceptiu qu'a començament deth cors, es professors/es donguen, per escrit, as alumnes ua planificacion generala des contienguts per matèries e eth sistèma d'avaloracion.
- Es alumnes de 2au de bachelierat damb assignatures pendentes de 1èr de bachelierat auràn ua avaloracion abantes de finaus de noveme. En cas de non superar-les, poirà recuperar-les abantes dera avaloracion finau de bachelierat.
- Es alumnes de bachelierat haràn es examens finaus, d'acòrd damb es critèris d'avaloracion de cada matèria, en acabar era 3au. avaloracion.
- Abantes de cada amassada d'avaloracion (11h deth madeish dia), es professors/es meteràn es nòtes en aplicatiu/programa informàtic avient..

Sus era realizacions d'examens e proves d'avaloracion.

1. Es professors/es procuraran qu'es examens non alteren era activitat normau deth Centre.
2. Eth temps der examen aurie de coïncidir damb er orari normau des classes.
3. Es alumnes qu'acaben un examen abantes d'ora auràn d'estar ena aula.

Sus era possibilitat d'establir mesures de disciplina

1. Eth /era professor/a poirà expulsar dera sua classa aqueth/ra alumne/a que trinque reiteradament eth desenvolopament normau dera classa o hèsque un acte que sigue considerat conducta contrària as normes de conviuença o greument perjudiciau entara conviuença. Eth professorat velharà per sajar de disminuir ath maximon possible.
2. Eth/era professor/a balharà trebalh as alumnes expulsadi de classe.
3. Er alumne/a aurà d'anar obligatoriament entara Sala de Professors a presentar-se ath professor de guàrdia, qu'anotarà er ahèr ena huelha de guàrdies.
4. Eth professor/a comunicarà per escrit ath tutor/a (segontes modèl), n'especificarà clarament es motius e ac introducirà en programa informatic.
5. Es professors/es, quan observen fautes de disciplina hètes pes alumnes dehòra de classa, arturaràn es hèts e remeteràn ar alumne/a ath professor de guàrdia e, se cau, ath membre der equip directiu de torn. Tot seguit ac comunicaràn per escrit (modèu) ath tutor der alumne/a

Casos d'accidents i d'incidents

1. El/la professor/a que es trobi dirigint o vigilant una activitat extraescolar o complementària en la qual s'esdevinguí un accident, haurà d'atendre la situació produïda amb el mitjans de què es pugui disposar, actuar amb tot moment amb la diligència deguda, i ho comunicarà el més aviat possible al director del centre.
2. L'administració educativa respondrà, conforme al que estableix les lleis, de les possibles responsabilitats civils indemnitzables que es puguin derivar de procediment judicials seguits contra els funcionaris docents, segontes escaigui, i de la prestació de fiances corresponents.

D'auti,



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 62 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.

1. Toti es professors/es susvelharàn que cap alumne entre ena Sala de Professors.
2. D'acòrd damb era legislacion vigenta, non se pòt humar enlòc deth recinte escolar.
3. Eth professor/a aurà suenh deth bon manteniment dera aula e deth sòn materiau e informarà des desperfèctes que se poguen produsir o de determinades mancances en tot utilizar er apicatiu de gestion en aparataat d'incidències
4. Es professors/es portaran eth tèlèfon mobil ena aula sense eth son activat. A mès auran de susvelhar era privacitat des alumnes: s'enregistren imatges, son, vidèus, pròves... en qu'er alumnat sigue reconeishible, non n'harà difusion publica de forma personau.
5. En cas qu'eth professorat veigue afectada era sua ora de classe pera realitzacion d'activitats extraescolares, passarà a reforçar eth professorat de guàrdia hent-se càrrec des grops que deishen liures eth professorat que i participe.
6. Es professors/es que dan matèries de modalitat, comunicaràn quinsevolh cambi enes listes des sòns alumnes ara Coordinacion Pedagogica damb era màger brevetat possibla.
7. Es originaus entà hèr fotocòpies se liuraràn en consergeria damb un dia d'antelacion.
8. Quan un alumne conflictiu sigue expulsat, eth professor/a enviarà ath delegat dera classa entà avisar ath professor/a de guàrdia, qu'anarà a cercar ena pòrta dera classa ar alumne expulsat. Tamben se poderà telefona.
9. En totes es amassades, es responsables plantejaràn ua orde deth dia e en acabar era amassada redactaràn era acta e la penjaran en programa de gestion deth centre.

Er incompliment reiterat e injustificat d'aguesta normatiua des professors serà comunicat peth director deth centre ara administracion educatiua competenta, qu'aplicarà es sancions que son previstes en reglament de regim disciplinari des fuocionaris/es.

Capítol 45. Deth personau d'administracion e servicis e de supòrt socioeducatiu deth centre.

1.- Es foncionaris/es deth personal no docent se divideix en personal subaltern i personal del còs auxiliar administratiu. Ambdos se dedicaràn als trabalhs que li son pròpis jos eth comandament deth secretari/a, pera delegacion deth Director deth centre.

2.- Es foncions deth personau subaltèrn son enonciades de forma generau e se detalhen e concrèten segontes eth foncionament previst deth centre e son:

Foncions generaus.

1. Vigilar es installacions deth centre.
2. Controlar es accèssi e recepcion des personnes qu' accediesen en centre.
3. Custodiar eth materiau, eth mobiliari e es installacions deth centre.
4. Utilitzar e manipular machines reproductores, fotocopiadores e similars.
5. Atier ar alumnat.
6. Balhar supòrt ath foncionament e estructura deth centre e tanben ara equipa directiu.





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Aquestes foncions compòrtan era realizacion des ahèrs següents:

Foncions específiques.

- Suenh e contraròtle des installations, equipament, mobiliari e materiau deth centre. S'establirà que siguen es encargadi de hèr revisions periodiques as installations deth centre entà per'mor de detectar quina incidéncia que sigue enes installations deth centre.
- Comunicacion ara secretaria des anomalies que se poguen detectar en çò que tanh ath sòn estat, usatge e funcionament, (mejançant programa de gestion)
- Alugada e barrament (metuda en funcionament) des installations d'aigua, lum, gas, cauhatge e machines qu'e convenguen, e susvelhar deth sòn corrècte funcionament, (mès que mès importanta serà era revision deth barrament de totes es lums deth centre enmomont deth barrament)
- Dubertura e barrament des accèssi deth centre, aules, burèus, patis, installations esportiues e d'auti espacis deth centre, (en tot èster es responsables de daurir e barrar era pòrta deth pati unicament enes moment de besonh en tot compréner qu'era pòrta sonque pòt èster daurida enes oraris determinadi de gessuda e/o entrada ath centre).
- Suenh e custòdia des claus des diferentes dependéncies deth centre,
- Contraròtle dera entrada e gessuda de personnes ath centre (alumnat, public...), (Non permetent era entrada ad arrés sense autorizacion ath delà deth hall d'entrada)
- Recepcion e atencion des personnes qu'accedissen ath centre, (en tot hèr a vier enquiat deth hall era persona que solliciten. En cas d'escolanes qu'arriben tard se les anotaràn en registre d'entrada deth centre eth sòn nòm e cors, les demanaràn un justificatiu deth retard que manaràn ath tutor/a e trucaràn en casa entà comunicar era incidéncia s'aguesti non vien acompanyadi deth pair o mair o non ac auien avertit abantes).
- Suenh e contraròtle deth materiau (recepcion, liurament, recompte, traslat...), (Se haràn responsables deth contraròtle deth materiau deishat e deth sòn retorn: televisors, materiau de burèu, alongui, eca.)
- Traslat de mobiliari e de machines que, peth volum e/o pes non requerisquen era intervencion d'ua equipa especializada,
- Metuda en funcionament des machines entara sua utilizacion (fotocopiadores, materiau àudiovisau, eca.), (en tot èster es responsables de daurir e barrar es aules específiques d'àudiovisuaus e informatica quan serà de besonh o plan controlar e susvelhar era clau der espaci)
- Fotocòpia de document e seguiment des fotocòpies que s'efectuen en centre, (calerà establir un protocòl s'eth nombre de fotocòpies ei fòrça gran per tal d'evitar ua saturacion deth servici)
- Utilizacion deth fax (enviament e recepcion de document), (en principi aguest prètzhet serà delegada ath personau d'auxiliars d'administracion)
- Realizacion d'enquadernacions simples, transparéncies, eca. sus materiau pròpri dera activitat deth centre,
- Realizar era acuelhuda der alumnat deth centre qu'arriba en autobús.
- Collaboracion ena mantenença der orde der alumnat enes entrades e gessudes, (non deishant entrar ne gesser jamès cap escolan pera pòrta principau se non ei per un motiu justificat)



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 64 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.

- Intervencion enes petiti accidents der alumnat, segontes eth protocol d'accion deth centre, (en tot hèr-se responsables en tot moment qu'ena farmaciòla i age eth materiau basic)
 - Recuelhuda e distribucion des justificatius d'abséncia des escolans e collaboracion en contraròtle dera puntualitat e der absentisme der alumnat, (mès que mès enes casi que arriben tard e se les demane eth justificatiu).
 - Participacion enes processi de preinscripcion e matriculacion deth centre: liurament d'estampada, atencion de consultes presenciaus e derivacion s'escau..., (Segontes aquerò qu'indiquen eth personau d'administracion e servicis e secretari deth centre)
 - Prumèra atencion telefonica e derivacion de telefonades, (mès que mès a compdar deth moment en qué s'installe ua centraleta en centre. Calerà atier era telefonada e derivar-la ara persona corresponenta. A falta d'èster possible s'indicarà a quina ora pòt tornar a trucar era persona. S'ena ora indicada torne a trucar e non se pòt localizar era persona se prenerà nòta des donades e motiu e s'arribarà ua nòta per escrit entà qué truque era persona cercada)
 - Recepcion, classament e distribucion deth corrèu (cartes, paquets...), (En tot deishàc en caselher dera persona interessada)
 - Realizacion d'encomanes, laguens e dehòra deth centre, restacadi damb es activitats e funcionament pròpri d'aguest (tramits ath servici de corrius...), (Tostemp segontes indicacions dera equipa directiu)
 - Realizacion de prètzħets imprevisti entà evitar era pertorbacion deth funcionament normau deth centre, era abséncia des personnes especialistes e/o encargades. (Segontes indicacions dera equipa directiu)

En quinsevolh cas, era direccion deth centre poderà determinar, segontes es besonhs e caracteristiques d'aguest, era realizacion de prètzhèts similars o restacadi damb es anteriores.

3.- Es foncions deth personau d'auxiliars d'administracion (o administratius) son enonciades de forma generau e se detalhen e concrèten segontes eth fonctionament previst deth centre e son:

Foncions generaus.

- Era gestion administrativa des processos de preinscripcions e matriculacion d'escolans. Se realizarà en collaboracion damb eth secretari deth centre entenent qu'en moment dera sua realization acostume a èster un moment de gran volum de trabalh.
 - Era gestion administrativa des documents academics: llibres d'escolaritat, expedients academics, títols, bèques e ajudes, certificacions, diligéncies... Quan aguesti prètzhèts coïncidiràn enes moment de gran volum de trabalh i aurà tostemp era collaboració deth secretari deth centre, especialment en mes de junhsèga.
 - Era gestion administrativa e era tramitacion des ahèrs deth centre. Aguestes foncions compòrtan era realization des prètzhèts següents:

Fonctions spécifiques.





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

- Archiu e classament dera documentacion deth centre, (tostemp jos era supervision e eth contraròtle deth secretari)
- Burèu dera correspondéncia (repcion, registre, classament, remesa, compulsa, afranquiment...), (eth registre lo calerie realizar tostemp era madeisha persona entà per'mor de canalizar ath maximon aguesta documentacion e evitar possibles errors)
 - Transcripcion de document e elaboracion e transcripcion de listadi e relacions,
 - Gestión informatica de donades (domeni dera aplicacion informatica que corresponde en cada cas),
 - Atencion telefonica e personau sus es madeishi ahèrs dera secretaria administrativa deth centre, (en tot derivar es telefonades se se considère oportun)
 - Repcion e comunicacion d'avisi, encomanes intèrnes e incidéncias deth personau (baishes, permisi...), (en tot comunicar tostemp aquerò considerable ara directiva ath secretari o auti membres dera directiva segontes qui sigue de guardia en cada moment)
 - Realizacion de comandes de materiau, comprovacion d'albarans..., D'acòrd damb era encomana recibuda pera direccion o era secretaria deth centre, (cada viatge qu'eth secretari non i sigue e en tot comunicar-li tostemp quin prètzhet realizat que sigue en aguest sens)
 - Mantenença der inventari, (segontes es indicacions deth secretari s'atau ac delegue)
 - Contraròtle de document compdables simples, (tostemp en tot seguir es indicacions qu'eth secretari hèque en aguest sens: realizacion de factures, eca.)
 - Exposicion e distribucion dera documentacion d'interès generau que sigue ara sua posita (disposicions, comunicadi...). (Enes lòcs abilitadi en tot poder èster a trauèrs der espaci web deth centre).
 - Utilizacion deth fax (enviament e recepcion de document).

En quinsevolh cas, era direccion deth centre poderà determinar, segontes es besonhs e caracteristiques d'aguest, era realization de prètzhets similars o restacadi damb es anteriores.

Es espacis de consergeria e administracion son destinadi as sues foncions e er accès demore restringit era basa ad aguesti besonhs. Eth maquinari qu'alberguen solament pòden èster utilizadi pes personnes degudament autorizades o en cas d'urgència.

4.- Jornada laborau e oraris deth PAS

Segontes s'establís er article 3 deth Decrèt 295/2006, de 18 de junhsèga, sus jornada e oraris de travalh deth personau fonctionari ath servici dera Administracion dera Generalitat (DOGC 4681, de 21.7.2006) era jornada laborau ei de 37 ores e 30 menutes era jornada ordinària, e 35 ores eth periòde d'estiu (entre er 1 de junh e eth 30 de seteme, ambdús includidi), de travalh efectiu eth còmput setmanau de deluns a diuendres.

De conformitat damb aquerò qu'establís eth Decrèt 295/2006, de 18 de junhsèga, pendent es períodes comprenudi entre eth 15 de deseme e eth 10 de gèr, ambdús includidi, e pendent era Setmana Santa,



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 66 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

era jornada ordinària de trabalh setmanau serà equivalenta a multiplicar eth nombre de dies laborables d'aguesti periòdes per 7 ores jornalières.

Era orari a realizar pera persona s'a d'ajustar ad aquerò establiti en Decrèt 295/2006, de 18 de junhsèga, sens perjudici des adaptacions que, per besonhs des centres e d'accòrd damb era sua activitat, calgue hèr entà garantir-ne eth foncionament adequat. Ena determinacion des oraris, que seràn autorizadi pes servicis territoriaus corresponentes, se les cau tier en compde es objectius de melhora e ampliament der orari d'atencion ath public, atau coma era optimacion dera disponibilitat deth temps deth personau.

Aguesti oraris se poderàn pactar damb era direccion deth centre ar inici de cada cors escolar en tot respectar tostemp es indicacions dera direccion segontes es besonhs deth centre.

Eth personal PAS que participe en sessions deth Conselh Ecolar se li compensaran es ores dedicades en tot liurar eth madeish numerò d'ores deth sòn orari fixe pendent eth cors.

Capítol 46. D'auti

1. Era interpretacion des presents normes tanh ath Conselh Escolar.
2. Toti es membres dera comunitat educativa respectaràn e haràn a respectar aguestes normes. Tanh ara equipa directiu velhar entath sòn compliment.

TÍTOL X. REFERENTS NORMATIUS

Entara confeccion des normes d'organitzacion e Foncionament deth Centre s'an utilizat es següenti referents normatius

Leis generaus

Lei organica 3/2020, de 29 de deseme, pera quau se modifique era lei organica, de 3 de mai, d'educacion.

Lei 10/2015, de 19 de junh, de formacion e qualificacion professionau

Lei 12/2009 de 10 de juliol, d'educacion

Lei organica 2/2006, de 3 de mai, d'educacion

Lei 30/1992, de 26 de noveme, de règim juridic des Administracions Publiques e deth procediment administratiu comun.

Lei 13/1989, de 14 de deseme, d'organizacion, procediment e règim juridic dera Administracion dera Generalitat de Catalunya.

Decrets e Resolucions



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 67 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

Decret 175/2022, de 27 de seteme, d'ordenacion des ensenhaments d'educacion basica.
Decret 171/2022, de 20 de seteme, d'ordenacion des ensenhaments de bachilierat.
Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenacion generau dera formacion professionau iniciau.
Resolucion EDU/2085/2020, de 20 d'agost, pera quau s'actualize era organizacion dera formacion en alternanca enes ensenhaments de formacion professionau iniciau
Decret 240/2005, de 8 de noveme, pera quau s'establissem diuerses mesures flexibilizadores dera auferta des ensenhaments de formacion professionau especifica
Decret 150/2017, de 17 d'octobre, dera atencion educativa ar alumnat en marc d'un sistèma educatiu inclusiu.
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia des centres educatius
Decret 279/2006, de 4 d'abriu, sus drets e deuers der alumnat e regulacion dera conviuença enes centres educatius non universitaris de Catalonha, derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius.
Decret 317/2004, de 22 de junh, peth quau se regulen er constitucion e era composicion del conselh escolar, era seleccion deth director o dera directora e eth nomenament e cessament des òrgans de govern des centres docents públics. (DOGC núm 4161, 25.6.2004)
Reial decret 1538/2006, de 15 de deseme, peth quau s'establís era ordenacion generau dera formacion professionau deth sistèma educatiu (BOE núm. 3, de 3.1.2007)
Decret 362/1983, de 30 d'agost, sus era aplicacion dera Lei 7/1983, de 18 d'abriu, de normalizacion lingüistica a Catalonha, en airaiut der ensenyament non universitari (DOGC núm. 359, de 31.8.1983)
Decret 295/2006, de 18 de juliol, sus jornada e oraris deth personau funcionari al servici dera Administracion dera Generalitat (DOGC núm. 4681, de 21.7.2006)
Decret 160/1996, de 14 de mai, que regule eth serviç escolar de minjador enes centres educatius de titolaritat deth Departament d'Educacion (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996).
Decret 161/1996, de 14 de mai, que regule eth serviç escolar de transpòrt entà facilitar el desplaçament der alumnat ena educacion obligatòria (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996).

d'Aran



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 68 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

TÍTOL XI. ANNEXES

ANNEXE 1: normes deth minjador

NORMES MINJADOR (PATI)

1. MOS SEIRAM ATH TORN DES TAULES
2. HÈR USATGE DES POBÈLES DE RECICLATGE
3. DEISHARAM ER ESPACI REMASSAT E LIMPIO
4. PODEM HÈR USATGE DES JÒCS QUE I A EN CONSERGERIA. UN ALUMNE/ A RESPONSABLE/A SE N'ENCUEDARÀ DE TORNAR ES JÒCS .
5. PARLARAM SENSE CRIDAR, UTILIZANT UN TON DE VOTZ AVIENT



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 69 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023


ANEXE 2: normes dera bibiotèca

NORMES BIBLIOTÈCA

1. ESDEJOARAM EN PATI O MINJADOR, JAMÈS EN CORREDOR.
2. ESTUDIARAM, LIEGERAM O HARAM DÉUERS.
3. CADUN A DE HÈR ETH SÒN PRÈST (MANLÈU) DE LIBRES
4. MANTIERAM UN CLIMA DE SILENCI ENTÀ PODER TRABALHAR.

SE VOS HÈR USATGE DERA BIBLIOTÈCA,

SEGUÍS ES normES!!!!



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 70 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.

TÍTOL XII. CONTRÒL DE CAMBIS

CONTROL DE CANVIS:

Docum ent	Versió	Canvis realitzats
NOFC	1.0	Actualització del RRI a les NOFC
NOFC	2.0	normes relacionades amb utilització de noves tecnologies
NOFC	3.0	Introducció de normes relacionades amb el serveis escolars. Canvi en els criteris de puntualitat als estudis de postobligatoris
NOFC	4.0	Introducció a l'organigrama del Consell de Direcció
NOFC	5.0 Data: 22/10/2013	Canvi en el criteri d'avaluació dels cursos postobligatoris "Era assistència a classe", apartat e)
NOFC	6.0 Data: 29/09/2014	Introduccio programa TEI (Era Coordinacion de mediacion escolara) Canvi ena participacion de membres ena CAD Canvi en agrupament des escolans Alumnat PIM Orari des alumnes IOC i des alumnes que cursen "Estada a l'empresa" Tutors de seguiment damb 2h setmanaus Usatge der telèfon mòbil laguens deth centre. Entrades e gesudes deth Centre
NOFC	7.0 Data: 14/12/2015	Capitol 17: Assistència alumnat a prumèra ora (punt a) Capitol 17: Escolan/a supère 25% des fautes d'assistència poirà non èster avalorat (punt e) Capítol 15. Déuers des Escolans (punt 8b) Requeriment mòbil Capítol 20. Informacion as familhes (punt 5,6 e 7) Capítol 42. Personal Docent (punt 13): Custòdia de domument.
NOFC	8.0 Data: 25/06/2018	-Híger en capitol XIII er annex 1 damb es normes de minjador e er annex 2 damb es normes dera bibliotèca. -Capítol 4: Actualizar es foncions deth coordinador de minjador en çò que se referís ath plan de funcionament deth minjador. -Capitol 37: Actualizar eth servici de minjador en tot referenciar-lo as normes concrètes deth annexe 1. -Capitol 39: Actualizar eth servici dera bibliotèca en tot referenciar-lo as normes concretes deth annexe 2. -Capitol 16 (<i>Sus eth Procediment sancionador (c)</i>) , cap 27 (punt 9 e 14) e "Observacions sus es activitats damb alumnes (punt 9)" : S'actualizen es apartats referents as alumnes expedientats que poden participar enes viatges associadi as activitats curriculares. Eth cambi de "non poderàn" peth "poderàn non ...") aprovat en claustre 9/4/18 , session num. 54. -Capitol 15. Dret des escolans: S'ahig eth punt 21 referent ath dret de grèva -Capitol 17.Era assitència a classe: S'ahig er apartat "h" tà gestionar era grèva -Capitol 27. Punt 3.3: Se permet era participacion inferior ath 80% enes viatges associadi as activitats curriculares d'ara endauant. Totun acò cal sajar d'incentivar-la (aprovat en conselh escolar session num 58). -Capitol 42: Se compensarà ath professorat que participe en sessions deth





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCIOSNAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

		<p>Conselh Escolar o guàrdies de pati en tot liurar es madeishes ores ena semana seguenta.</p> <p>-Capitol 43 (4:Jornada laborau e oraris deth PAS) Eth personal PAS que participe en sessions deth Conselh Ecolar se li compensaran es ores dedicades en tot liurar eth numerò d'ores que establis era normativa vigenta.</p>
NOFC	9.0 Data: 24/9/2019	<p>-Titol VII. Capitol 15 regim disciplinari der alumnat. Deuers des escolans. Apartat l) Non se poderà utilizar telefons mobils ne d'auti aparells que non siguen d'usatge didactic en recinte escolar ne enes activitats dehora deth centre que se hèn en orari lectiu, Tanpòc se poderà utilizar enes activitats organizades per INS enes quaus non sigue expressament requerit peth professorat acompanyant. Era comunicacions familhes-alumnes se realisarà a trauès deth telefon de consergeria.</p> <p>--Titol VII. Capitol 16 Conductes contràries as normes de conviuença deth centre. Eliminacion deth punt 6) Er usatge deth mobil lagens dera bastissa tostempus que non sigui entà usatge didactic e damb eth permís deth professor/a. der apartat (a) conductes contràries e eth punt 8) Era custòdia deth mobil en Direcccion pendent ua setmana en cas qu'un professor/a ac prepause. En es casi reincidents se perlongarà era custòdia graduauement. Es pairs auràn de vier a cercar-lo en Direcccion. En cas qu'es pairs volguen hèr era custòdia deth mobil en casa, auràn de signar ena Direcccion deth Centre, un document de Requeriment de mobil. der apartat (b) mesures correctores.</p> <p>-Titol VII. Capitol 16 Conductes grèument perjudiciaus se ahig eth punt 8) Er usatge deth mobil lagens deth recinte escolar o enes activitats escolares realizades en orari lectiu ei defenut. Tanpòc se poderà utilizar enes activitats organizades per INS enes quaus non sigue expressament requerit peth professorat acompanyant en apartat (c) e eth punt 8) Er usatge deth mobil de forma improcedent comportarà era expulsion deth centre pendent 1 dia. Enes casi de reincidència s'anaran aumentant es dies de sancion de forma progressiva.</p> <p>en apartat (d)</p> <p>-Titol VII. Capitol 18 Sus eth materiau e installacions deth centre, apartat a) EI defenut er usatge de telefons mobils e d'autre tipe d'airines electroniques en tot eth recinte escolar</p>
NOFC	10.0 Data: 7/9/20	<p>Titol VII. Capitol 16 Conductes grèument perjudiciaus se ahig eth punt 9) Portar materiau que poga herir era sensibilitat de quauqui membre dera comunitat educativa o que poga distorsionar era vida escolara, causar danhs as personnes o desperfectes enes installacions deth centre. (Aprovat Conselh Escolar 16/12/19)</p> <p>Titol VII. Capitol 16 Conductes grèument perjudiciaus se ahig eth punt 10) Er incompliment des mesures sanitàries de prevencion e protecccion en marc d'ua pandèmia, com pòden èster non portar mascareta, non mantier es normes d'igiene, non respectar eth distanciament sociau...</p>
NOFC	11.0 Data 22/03/2021	<p>Titol VI: Organizacion pedagògica deth centre: Capitol 10 Accion e coordinacion tutoriau ena ESO e Bachilierat.</p> <p>Eliminacion punt 14. Eth tutor d'FCT.</p> <p>Ahíger Capitol 11. Organizacion dera formacion en centres de travalh (FCT) e d'FP Dual.</p>



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 72 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Conselh Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprems.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

NORMES D'ORGANIZACION E FONCTIONAMENT DETH CENTRE

Data de control
09/10/2023

NOFC	12.0 Data 03/10/2022	<p>Titol VI: Organizacion pedagògica deth centre Capítol 11: Organizacion dera formacion en centres de trabalh (FCT) e FP Dual. Punt 5: Normativa alumnat FCT e FP Dual. 5.1 Normes d'estada ara empresa</p> <p>S'ahig punt 10: Er alumnat que presènte era baisha d'estudis en centre, ja sigue voluntariament o d'ofici, se li valoraran e qualificaran es quadèrns ena plataforma (sBID) corresponenta en moment dera baisha. En cas de naua matricula s'aplicarien es reconeishements segontes era normativa vigenta de Formacion en Centres de Treball.</p>
NOFC	13.0 Data 09/10/2023	<p>Actualizacion e revision entara adecuación dera Cultura digitau de centre</p>



CÒDI: NOFC
REVISION 13.0
DATA: 09.10.2023
Pagina 73 de 74

Elaborat: Equip Directiu
Revisat: Directora
Aprovat: Consell Escolar
Aquest document pot quedar obsolet una vegada impreès.